

Vol 16

THE BANTU (3) WORLD

BEST DRESSED MEN WEAR

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department.

SATURDAY, OCTOBER 7, 1950 Registered at the G.P.O. as a Newspaper.

PRICE 3D.

FAMOUS CUP CHANGES HANDS



Mr. R. G. Baloyi hands the Mo oka-Baloyi Cup to the Natal captain, Vusumuzi 'Makatini' after the Transvaal. Natal match last monday, Natal have won the famous cup for the first time in history.

NATAL DRAW WITH WIN CUP FOR FIRST TIME

NEW ORLANDO

HOUSING WAITS

FINAL APPROVAL

Waiting only for a joint-meeting

vith the Ministers of Native Affairs, Health and Finance, the

Johannesburg City Council is

ready to start immediately on a

scheme to provide 4,600 homes for

Africans near Orlando, All rele-

vant committees of the Council

have approved the scheme in

on a 40-year loan at three-quarters

An amount of £704,000 is needed

Natal XI had their dreams realised for the first time in the history of the Moroka-Baloyi Trophy finals played at the Bantu Sports ground, Johannesburg on Monday October 2. About 20,000 spectators saw the visiting province put up one of the best struggles in national soccer. Although the match ended in a goalless draw, Natal was evidently the better side and were unfortunate not to score.

me that Natal has held the dopors, made the presentation trophy as a province. to the winners with a word of They have been joint-holders congratulation. Some of the Natal th Transvaal for three years hav- players jumped on to the platform tied once with the Free State to say a fond 'Thank you' to Mr once shared the honours of Baloyi. holding the Cup in 1941. Transvaal, from whom the trophy has been snatched, have held it for 7 years At one time they retained it for three years in succession and they have been holders for the last two years, 1948-49.

In this match, Natal were tipped winners by 5:2. During the first few minutes both sides received wild applause. Natal was strong in all departments except the left wing and the opposition was equally solid. Both sides displayed good head work with Transvaal keeping the ball on the carpet all the time principle. "Seven Days" (Natal) at full-back allowed no ball to near the home poles in the first half. Laghasha at half back fed his forwards well. ment made £700.000 available on Stamina, which many Tvl. players lack, easily wins him inclusion in the Natal pick.

Tvl. were a good selection. Their front line had fast players like "Buya Msuthu", "Prince" and "Duze Mhlaba"

having beaten Transvaal by 5-1 reason to believe that they had previously. When they drew 0-0 submitted a favourable recomthey were still a point ahead, thus winning the Moroka Baloyi Cup.

test match against Austral'a.

and congratulations poured on the start building their own homes also in the home. Natal men, the presentation of immediately

Press Barred From A. N. C. Conference

Access to the hall in which the Transvaal Provincial Con-

"Bantu 'Norld" representative at Payneville last Sunday. Inquiring into the matter, the "Bantu World" representative was informed that the meeting ind closed doors was for delegates only.

This is the first time that a "Bantu World" representative has been barred from entry to a Congress meeting. No previous announcement had been made to the effect that the meeting would exclude nondelegates and the Press.

A promise was made, however, to release a Press statement bearing on the confer-

SUDDEN DEATH OF SENIOR FORT HARE LECTURER

Barely two months back in the Union from a successful mission oversea, Mr Gladstone Letele, senior lecturer in the department of Bantu studies at the South African Native College, Fort Hare, died there suddenly on Friday, September 29.

Brother to Dr. A. Letele who re- ! cently graduated from the Witwatersrand University School of Medicine, the late Mr. Letele held the degrees of bachelor of arts of the University of South Africa, and master of arts, which he received from the University of Cape Town.

degree. he received great Umtata last Monday October 2, assistance from Professor G. P which was won by Pretoria again Lestrade who helped Mr Letele to this year with 25 points. pass a course in German.

Studied in England

Later he went to England where Later he went to England where he joined the University of London, in the department of Oriental Studies, in 1946. On his return, he applied himself to reading for a doctorate in philosophy.

It was mainly due to selfsacrifice and determination on the part of his mother, Mrs Letele. that both Mr Letele and his brother were able to attain such a high scholastic level; she battled hard to pay for their tuition, their father having died while they were still small.

Dr. Nkomo's Tribute

Saying that news of the death of Mr. Letele had come as a great shock, Dr. W. F. Nkomo, in a tribute, added that Africans had has been awarded for an act of position of senior lecturer at Fort place during the gel

watch with care cold drinks a regirt up in the evening of the Let. with care in his arms and carried her out of crowd a the B.m.S. perience he had gain the care the path of a flying corrugated from the cold iron roof, which had been blown among five others co South African Native College.

"A man of tranquil disposition," portant role in quietly furthering congratulate Mopleyeni.

Pretoria Again Wins Athletics Championship

Ten records were broken at the In his studies for the master's letic Championships hold at Bantu Music Festival.

> cond, followed by Keiskamahoek. Johannesburg, Transkei and South

Durban; time-2 mins 2.2. secs. The fourth annual music compe-(previous record 2 mins 4.5 secs), tition sponsored by the Johannesburg height-5 feet 103 ins. (pre- mittee opened this week at the (830 x 220 220 x 440 yards) was won urday, October 7. by Durban in 3 mins 46.1 secs (previous record 3 mins 49.6 secs).

REWARD FOR BRAVE ACT

An African, Witbooi Mopleyeni. Bantu people. been filled with delight when the bravery at Vanderbijl Park last late Letele was elevated to the Friday week. The incident took

looked forward to his enrichmen. off the Magistrate's Court Build- English set piece; and development of the Bantu ing. The roof crashed on to the thodist Church choir Studies Department at our own African's bicycle a few seconds place in rendering after.

The Organising Secretary of the loni." Dr. Nkomo went on, "Mr Letele Safety First Association. In-had earned the respect of all who dustrial and Home Section, said rendering of "O. Taste and See" knew him, He played an im- that the association would like to won them first place in the Sacred

his services at Lovedale, Adam's acted," the secretary said. "On be-Mission Station and Fort Hare." half of the association, I would Mr Letele's funeral took place like to send him £5 as a token of and "ERhautini." our appreciation of his action.

MAYOR ATTENDS FESTIVAL



Little Caroline Huma presents Mrs. Mincer with a bouquet of flowers before second South African Bantu Ath. the official opening by the Mayor of Johannesburg of the fourth annual

Durban with 22 points came se Music Festival Gets Off To Good Start

High Jump E. Sono of Johannes- burg Bantu Music Festival Comvious record 5 feet 71 ins.). 440 Bantu Men's Social Centre, Johanvards—relay race (4 x 110) was nesburg. The festival, together won by Pretoria in 46-4 secs (pre- with the complementary art and rious record 46-8 secs). Mile relay craft exhibition will close on Sat-

> ed the one-week celebrations, said Korean territory. that in the last four years, the festival had grown in size and popu- Tokyo states that the Chinese

> > Fine Exhibits

song, "Ngasemlanjer yase Babi-

the African cause in the spheres "His was an act of extreme Choristers who sang "Hamba Ka- reaching a point more than halfof education and literature. We bravery, and he showed great pre- hle." In addition, Kilnerton took way from the 38th Parallel to the shall always remember him for sence of mind in the way he first place among nine mixed key Port of Wonsan. choirs competing for the selected

Competition in Negro Spiritu- North Korea from Manchuria. als was postponed to Friday.

NEW DANGER IN KOREA

With the collapse of Communist forces south of the 38th parallel, Mr. Jack Mincer, Mayor of 20,000 have advanced fifty miles South Korean forces estimated at Johannesburg who officially open- along the east coast into North

An unconfirmed report from larity. It was, he said, filling a Fourth Army is moving from definite need in the life of the Manchuria towards the North Korean capital of Pyongyang.

ch swept lee Social Centre, fine displays MINISTER OF NATIVITY AFFAIR

Secome Governor al at the end of the year. Mr. Swart will act until the nning first Cabinet is re-formed and Dr. vernacular Jansen's place permanently filled.

LATE NEWS

South Korean troops drove 70 Music Section, as also Kilnerton miles into North Korea today,

The United States Air Force songs, "The Sea Hath Its Pearls" denied earlier reports today of a 100-mile long column moving into

Opens Tribal School Administrator Kekanastad Before a crowd of over 2,000, Europeans and Africans, His Ho- | with feasting. Mr. G. Grobler was

per cent. Last year, the Governnour, Dr. W. Nicol, Administrator of the Transvaal, performed the a popular Master of Ceremonies. these terms to the Council and opening ceremony of the Kekana stad (Tlou) Tribal School last there is every hope that the Gov-Monday. This was followed by the unveiling of a memorial stone to MINISTER SAYS: the late Chief I. Kekana, father of the present Chief J. C. Kekana. ernment will make portion of the

next year's allocation available immediately,
A Councillor said officials of the
Government Native Affairs Department had investigated the
mounting to £1,500, the Adminismounting to £1,500, the Adminispartment, Mr. D. Garcia, Native Natal led on points in the log scheme fully, and he had every trator said that to this amount Commissioner, reviously. When they deep were still a point ahead, thus no detail of the Cabinet.

There were one or two casualThere were o ties during the match but all were he Council and let at economic themselves, for "God helps those Pretoria, Mr. H. A. van Zyl, the day, the Minister of Justice, Mr. C. en's The balance of 2,900 will be who help themselves." The mag- Circuit Inspector who addressed Swart, said it pained the Governthe same man who was in charge will by Africans themselves on an of the last South African soccer economic basis, with services and amenities provided by the Council, be maintained and the work of apologised for the inability of the ever law and order had to be en-Owing to the excitement that The Councillor added that there the newly-opened school should Director of Education to be prefollowed when the teams walked were, in his estimation, some 1,500 flourish, bringing in good results sent owing to previous engage- a Sapa report. off the field after the final whistle Africans with sufficient money to not only in the school itself but ments.

Other speeches were made by

Crime Never

'My special order to you to-day Among the distinguished per-is to work among your own people sons present were Chiefs J. C. Teach them that it is better and ik Makapan, G. Moroe, and that crime never pays and that he who breaks the law must get into Also present were the following trouble, and that by committing School Supervisors: Messrs, N. G. crimes they merely bring misery

own people has been embarked Kwakwa, Mr. S. H. Mongalo, Mrs. task of carrying out the laws of E. Serute and Mr. E. Legodi, the country, Mr. Swart added that by helping to prevent crime, the A contingent of Pathfinder- police would be helping to make

will do so only if you are really



Fashionable Johannesburg people learn ballroom dancing at Sammy Thoabala's Academy of Ballroom Dancing. Mr. Thoabala says: " Among my pupils are leaders of Johannesburg society. C to C is their favourite cigarette, as it is mine."



SCENE FROM DRAMA COMPETITION AT ORLANDO



This picture taken at the festival of the Transvaal Girls Clubs Association, held at the D.O.C.C. Orlando, shows the Jabavu Girls club acting a scene from the play "Well Watcher." This club is under the leadership of Mrs. A. saved from hooligans who, for Papke and N. S. Masoga., Rev. look on you as friends, and they Mokgetle. The festival ends to-day at Kilnerton Institution after which the results will be announced.

EXTENSION OF BANTU BUS SERVICE

of the Bantu Bus Service operat- Principal of the new school. at Moroka, Jabavu and Roode-

revices in Orlando has met with mr. G. Grobler to the fine art applied to the memorial stone by the memorial s until late hours of the night. They African Parsons present in- public, welcome the fact that they will be cluded Revs S. Tema, Rev. O. "The law-abiding public must years, have congregated at the Tema gave the benediction. station to rob late-comers.

Remarking on the outstanding the Superintendent of the local the Province had contributed who welcomed the Administrator £ for £. The tribe, Dr. Nicol said, on behalf of the Africans, Mr. R.

Kekana, S. Kekana, Kgabo, Hend- wiser to obey the laws. Show them

Mokone, L. R. Motsisi, E. Seate, and punishment on themselves and A. Segooa, some of whom and hardship and suffering or were accompanied by their wives; their families and loved ones," he also present were Dr. and Mrs. W. said. A further step towards helping Nkomo, Mrs. L. Mareka, Miss N. Saying that on them fell the

Scouts from Orlando Township. South Africa a happier and better last week-end Mr Ngema open- Johannesburg, staged a march country. d another service for the redents of Orlando Township. This
ervice has for a long time been rendered very good music: Kewas fair. A magistrate or a judge hall School.

The big occasion was wound up their friends."

perated by the South African kana Public School, Wallmanst- did not ask whether a man was rich or poor. Neither did they look The operation of the Bantu Bus | A special tribute was paid by at the colour of the skin. They not

ITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

metsoalle eohle, bo Mrs. B. Pule

-Martins Rakgoadi

Mokete oo o ne o elitsoe

taramo re ntse re totoba.

o mosoeu fateng tse ntso Bo-mme na ba gagwe gomme a gana go ho basali haholo ba entse Kopano e motswa. matla ka mokhooa oo makatsang Likereke tsena tse latelang li e ntse kopano: Methodist Church of S.A., St. Cyprian Church, D.R.C. A.M.E. le Ethopian Church.

Mafung a hlahang hara motse ba thusa ka ho ntsa chelete e itseng mabapi le lefu. Manyalong le teng e mong le e mong o tla a nkile mpho e tsejoang e ratoang ke eens te sheleng (1/-) ka holimo helel a ntho e ntle kopano baheso.

Ntho e makatsang libini (choirs) tse ling ha li etsa mokeho £3 ho fihla £5 fela empa ha tember.B. E. Tshivhula. ele Bo-malithatsana ba etsang mokete o kang ona oo ba etsa ho tioha ho £10 ho fihla ho £13 ka bosiu bo le bong feela.

Lipapali (sketches) tsa bona ea tsehisa u ka fumana batho ba shoele ke li tseho e le e-tlee-tleekhaa; efeela ho le joalo "kopano ke matla". - Molula-Qhoeeng

DOORNKOP: "Bagale ba wele byang, le ditheko tsa marumo di

Mohu Rev. G. Malaka, yeo a robets'ego maabane ka di 7 September

Ditiro tse matla di shala morago filabane ntwa ye kgolo le bahlanka ea bapala teng, ruri ha ke eso ba leswiswi gomme a leka go biletsa' bao 'ba ratang tseleng ya bolaca batho ha bona, ea lla phafa,

Kereke ya Luther Bapedi e timeletswe ke mohlabani wa Makgonthe. Dibetsa tsa gagwe bona bao. di mo dirile yena Hlogo ya kereke yeo.

le mediro ya gagwe byale ka tau holo e lla thupa ho se mohau e ne e le tiro ya peo ya lentswe ya lesogana mediro ka noka e Biltfontein 4, Wesselsbron 9, le re mo phupung moshwi morweetsana megolo, a e rwala ka pelo e ea shapa Wesselsbron e se e hlotse, Alinah Mohlaoloa. Re leboga bo-

Kereke ve e shetse leswiswing legolo, Ka gobane Mohu Rev. G. Malaka e be ele yena lengwadi legolo gape sa bobedi ele yena "Marriage Officer."



tswe ke mohlanka le leso tana Dithuto. Gape ka gobane e be ele yena Full Standard Six Examination Commissioner ka sekolong rea shapa rona ha rena mohau. byale ka, ka mo kereken; dillo di

homotsa e mongwe. Sello sa rona holo ha etsoa £11 14s. 32d.

SPORTSCOATS

eye Stripes.

All colours,

TIES, SHIRTS.

SUMMER SCHEME

Plus Sox, Ties, Under-

ALL FOR 15/- Weekly

1-Sports Suit

1-Sportscoat

wear Shoes.

2 Prs Trousers

Harlem, Plains, Checks.

AMERICAN-STYLEI

GENTS CLOTHING.

and the second of the second o

LARGE SELECTIONS OF SHOES, Weeklu

Spuls, Tweeds, Stripes, Herringbone,

SUITS. New designs, Hartem Drape.

All colours Chalk-Stripe, Plahead Birds-

TROUSERS. Worstede, Tsotsi, Gabs,

Lehu la gagwe le tlile le Synod

a kereke ya bona kua Basotho Ge rena re're motho o ile Seno teng o bowa ele molwetsi.

Ditsela tsa Modimo ga di tse emo tse 67. O nyetse mosadi ka 1910. Modirong wa Boruti o tsene itimi. ka selemo sa 1914, go fihiela lehung gagwe ka di 7 September 1950 O tlogetse mohumagadi wa ga- Ke seo se re se batlau. we Jufrou Ruth Malaka le bana a gagwe ke basadi malapeng a Whites li atisa ho etsa ho tloha tse ke batho ba 872, ka di 9 Sep

> GELUKSPAN: Ka Phato 8 e ne le phitlho e tonana ya moso Jacob Raphalana Moutloatsi. O etswe ka 1841, a tlhokafala ka di

di le 109. Steward D. P. Molamu a fladiwa tice-tiee le lekhaa-khaa-khaa- ke Moevangeli J. J. Mookie, Ba rerile ka I Batesaloni 4: 13-18. Tiro ya bulwa ka sefela sa Sione 363—"Ruri le nkgapile pelo..... Nnake a'gwe a tswang Benoni Petrus Moutloatsi a le teng. O ne a laela mogolowe gore a ba dumedise bo-kgaitse le bo nkgonne a Mants'u a kwalayo fa ga ke ipo gwe are a se ke a ba lebala. A nne ledishe. A bolelwa ka baka la a ba gopole, le bona ba etla. A re Tsamaya sentle Mofokeng.

WESSELSBRON: Maoba ka l 23 Phato ke ha bana ba sekolo sena sa gagwe, tseo a di dirilego. O sa rona ba ile mane Bultfontein ho (Bloemfontein), ba kile ba etela bone sehloho se se kalo, bana ba ba kile ka re ba letlola banana ba Bultfontein, ba ba hlokela mohau oa Wesselsbron:-Bultfontein 44.

-J. O. Sepeng

eng ea eba mahlomola feela, hoo go dira gone. Modimo O nne nao, tho ea ntseng a le mosebetsing getellong re fumaneng ho se ho moo phuthego ya Gagwe e go Johannesburg. Gape e bile ke yo mongwe wa setse ba bapalang feela lebaleng, rometseng gone. ba bagolo ba kereke yeo. O shumi- hobane mahlomola a ne a le ma-

> na ba fihla ka nako e sele sele eo, ngeli E, Ramoeti le D. V. Sera. ho nong ho buloa seaparo se secha Motlotlegi D. V. Sera o na s atle legeku le oma ka hloho le Koloane, yo o bololang kwa nopola bechang ba lona ao! ba ha- Moroka Hospitala. kala bana ba Wesselsbron ba hapa-shapa dela le lid utloa ba so

Wesse rou leha e le nyenyane, athe ha e le Ocendaalsrus khale e nise e sa batte ho e bona ka mablo, empa teha ho le joato Odendaalsius e hanella mona Mont ea shapuca.

Yo mongwe a ka se kgone go long aol katleho e bile kholo ha-

From

Easy Terms

ONLY THE BEST

CLOTHING

Of Wellknown Brands

PAY AS YOU WEAR

WHITES: Mona motseng oa rona | se swana le sa Ragel ge a llela ba- | Re bona ba lija Batho Tennis Club ba ntse ba itukisetsa Dinare -(Kroonstad) ba tlabe ba le mona a li 1st and 2nd October, 1950 Re mema bohle ho tla bona le. soho.-P. O. Ikageng

> JAGGERSFONTEIN: A ko u tsenye mahoko mo pampiring ea gagu. ye ke motho, ge e se yena mong ela, Mohu Rev. G. Malaka o bele-tsa tentse ea Itireleng Lawn Tennis tsa tentse ea Itireleng Lawn Tennis we ka selemo sa 1883, o phetse di Club ba ne ba neela motshameko oa dipina (concert) holong ea Ba-

E le ea go thusa go bakanya lebala. E ne'le monate e sena dintwa.

Mof. H. R. de Leeuw o boetse gae ka a a na a etetse batsadi ba gagwe, O nna ko Bethanie Village. - J. D. Motaung.

DEALESVILLE: Ka kgwedi eno fetse rra-rona, Johannes Modimola hae le utloahetseng vekeng tse eo he thabo ha bana ba rona, ba tharo. mono Dikgalaopeng, a le dingwaga fetileng. di le 90. O na a bolokwa ka di 17 Phato. O ne a na le dingwaga 7-9-50. Tiro ya phitlho e ne e Phitlho e ne e tswerwe ke Motlotlegi D. V. Sera. le Maumahali a Seaparo le Baroctladiwa ke Batlotlegi J. Mpuru tsana ba Seaparo. Peter Moroosele le Moefangeli Lebone.

Moshwi e ne le mogogi le moreri va kgale wa Kereke ya Methodi- Rabokala, a ile a re tlatsa mo September. Eka Jehoya a ka ts'e-Ke mongwe wa basimolodi le Likapesong tsa mafumahali, Bana lisa ba pelo li hlabiloeng. baagi ba Kereke ya Methodiste ba 'M'e 'M'a-Erens Mokoena le

Go bao ba nang ba tsile go le Mrs. Jacob Thibedi, le bona ba swa kwa Mangaung re ka bolela lokeloa ke teboho. Motlotlegi Philip Ranthako le bana botlhe ba moshwi. Re goa matshedisho mo lelapeng le mo Kerekeng ya moshwi. Ba no ba rona Bella Rakgoadi, mo tulong ea nnile 130 mo phitlhong.

Baruti Nyokong, Senkge le Louw (Brandfort) le Likate diphuthego tsa bone kwano go di etse Selalelo. Modimo a O nne le batlhanka ba ba Modimo.

BA ETILENG

Moefangeli E. Ramoeti wa Ke-Wesselsbron 57 ke mokhoa oa reke ya Congregational o tsamaile Location, o ile a nyalisa mor'a hae sheba feela. go tloga mono go ya kwa Viljoens- koana Kaallaagte; a nyala morali Ke se ke sa bue ka bashemane kroon koo Kereke e mo rometseng oa ntate Mokoena. Monyali ke mo-

Ka Shontaga sa di 10 September ka bolela hore monate oa mohlang che, har a tseo re ile ra fumana Eare ka li 2 September ha fihla mogoloe ka segepodisho se ba se methaka ea Odendaalsrus ao! bo- dirileng. Dibui e na ya nna Moefa-

a fihlela ba halefile hampe-mpe gaoletse kwa Thaba 'Nchu, go ya pashemane pelo li le bohloko ka go bona mmangwanagwe, Mrs. A

MAMBALESKRAAL: Re

St. Paul's Apostolic Faith Ba ne ba le teng hape ka 10 Mosebetsi o butsoe ka Sefela sa September me ba e fumana phafa 276, temaneng ea bone, "Morena blaha kapelle; Bonahala bohle." Ha Ka li Loetse ke ha re ena le baloa ho Daniel khaolo 9; Temana

> Ka Sontaha ha baloa Buka ea Ba-Efese 6, Temana ea 10-20. Ho ne ho tille phutheho e ngata. Moevangeli B. Pule le phulheho ea Kliptown le 'M'a rona, Lydia Thipe, Mora oa Ntate Ramoipo- gore ebe ele ne, ea Pretoria, Mr. Thipe, Moruti Erens Mokoena le Mofuma-hali oa hae le Ntate J. Rampa, ba ne ba le teng le ba hang ba gasoe Saterdaga ebile 1053. Ks

dleburg , Tvl. Mofu Rev. Malaka o belegoe ka selemo sa 1883. O -Lenonobi phetse menoaga e 67. O nyalane le Ruth Moromafola, ka selemo un 1910, a kenn modirong oa boruti ka selemo sa 1914. -bua gagol) ka tahle-

tseng go aga gona ngrike on Mo-

Modiro ka kerekeng le koa ma

bitleng o be o sepedisoa ke Rev.

Mathumetsa, (Berlin

DOORNKOP: Rev. G. M. Malaka o biditsue ka di 7 September,

1950, a bolela ka di 9 September Motseng oa Doornkop, Dist. Mid-

Synodeng sa bofelo se neng se ruti. kopanetse motseng oa Tshesane Schoonoord, Bopedi, o ile a laela gore diphuthego di romele thutong tsa boruti; ga e le toria, oa Kereke eona ea Luthe le go tsidisa bana ba gagoe. phuthego ea gagoe ea Doornkop ran Bapedi Church, 'me a thuo ile a na a e laela gore eseke sana le Baruti D. Sepeng oa Atteea koala monyako oa Kereke ka ridgeville le S. Mosima oa Witgore eena o a sepela.

ea Kliptown le 'M'a rona, Lydia E be ele ka la di 6 September baruti bana ba kereke tse dingu-tiniaoa, 'M'a rona Anna E. 1950, 'me ga go o ileng a ela taba ba ile ba thusa, ba ba le puo le di Ramoipone oa Evaton le Mocvangeli Ngcobo oa Roodepoort le
'me a dutse setulong, re lla le ta
ngolo Ngcobo oa Roodepoort le
'me a dutse setulong, re lla le ta
ngolo Ngcobo oa Roodepoort le
'me a dutse setulong, re lla le ta
ngolo Ngcobo oa Roodepoort le
'me a dutse setulong, re lla le ta
Nakubetse (L. B. Church of S.
A.), Hlongwane, Middelberug; Ma
lefahla le Kekana, (Middelburg)
Thine Mora oa Matta Parasina Phakane,

bangata, ba lokeloang ke hlo Sunday e bile 500. Baruti ba tli Mantsidi, Doorak p) Principal mpho.

He bangata, ba lokeloang ke hlo Sunday e bile 500. Baruti ba tli Morokoane, (Molapong), ga bins Ho ne ho le batho ba bangata ba kereke ebile 14. Moruti Ramorei di bini (choirs) tse nne tsa Doorn-Ho ne no le batno da bangata da Refere conte 12. Income le phuthego et kop le Molapong, engue gare ga kutse unegocu isc unegoc Mosebetsi o ts'oeroe ke 'M'arona Saterdaga bosigo, a thusoa le ke Ruth Makala, Mofumagadi o L. Molaca le 'M'e Bella Rukgoadi I. B. Moroe oa Atteridgeville, Ben fu Makala,— I. B. Moroe, le 'M'e 'Mamoprofeta Ramoipone, Mogodi oa Ladyselborne.

be a se a e lomme hangata.

Limpho ea e-ba tse ntle haholo luoa.

Ho ba neng ba tlile moketeng ba tsoang Gaudeng, re ka bolela ba-na: Mr Moeketsi, Mr Raletata, Mrs Alice Khoele, khaitseli oa manya-li; l rakhali oa monyali le eena o ne a le teng.-D. M. Chabalala.

KROONSTAD: Mona ha rona thabo le mahlomola li busa ka ho ekana. Re ne re e-ja li nonneng kuku e le mohlatsoa leleme ha ntate Tsunke ene ele lenyalo la

nyaloa, Mahlomola a hlahetse 'ma rona Eliza Mokeretla ka ho hlokahala ha ntatae Au Andries Majala. Eka monna-moholo o ne a se a holile haholo. Beng. Mosala, Semela, le Ntlokotsi 'moho le mafu-Ba ileng ba apesoa, ba apesoa ka mahali a bona ba tsoa boloka Exodus 20, 1—17. Re lebohela ban ntat'a bona Au Thomas Mosala ba lehlohonolo. Mafumahali a seterekeng sa Bothaville ka li 18

> Ho hlahile mafahla ngoanana le moshemane ha ntate Mokeretla. Bana ke ba Leah, Mamabele, morali oa Sol. Mokeretla. Ba ntse ba hola hantle le 'ma bona o phela hantle.

Ea kileng a re etela ke Mong bona, ko Ooskraal, St. Paul's Setha Makhoadi, mabalane e mo-Apostolic Faith Morning Star. Setha Makhoadi, mabalane e mo-bile; ha a bona hore na morupelo mola (Easy Baby); A. Nakedi oa hae o joang. Ha khuts'oanyana (Stormy Weather); E. Leeuw ne e le moeti oa Mong, le Mofuma- ke tla hlaisa libapali tse neng li (Rock of Ages); A. Diphagwe hali T. Serapelo. Mong. Z. J ARLINGTON: Re phela mona Mosiane o sa itse khalo ho ea Around," "Apex A. B. C.," "Yahoderatsoana, leha re sa phele haWhites, ka merero Ka li 17 ha 'me sh'mamba," Colombia Record" Leratsoana, leha re sa phele ha- Whites, ka merero Ka li 17 ha 'me ntle re ntse re ohlo-ohlola empa Mathabo Falatsa ho ne ho entsoe mokete oa ngoana oa moshanyana Ka li 23 Loetse, ntate Khoele oa Setloholo sa hae, eleng Nyolohelo,

-T. H. Serapelo

STATE MINES: Papaling ea rona ea bolo, re bile le boiteko bo Ba neng ba le moketeng oo, ba boholo nakong ea lehlabula empa

oo ke o kekeng oa lebaloa. Lijo sebaka sa ho hlola mathaka a bi- | VREDEFORT: Ke ka masoabi le tsona ho ne ho hlekemane feela: tsoang Dagga Rovers. Papali tsa mahlomola a mahlolo ho bolela ka likuku e le tse mona tse e reng mariha (Winter League) ese ele lefu la ntat'a rona William Lock pele e fihla molomong, motho a likhoeli tse tharo li felile me ha- 20 a neng a se a le lemo tse 85 a r'a papali eo, re kentse "A" "B" phela lefats'eng. tse nts'elitsoeng monyali le monya- round) merorobela ea heso e ile ea

le "D". Papaling ea ho qala (first suha rapo la pulong, ho tloha ho tseo kaofela batsamaisi ba rona ba ile ba ba le boikhatatso bo boholo ho etsa sehlopha se secha.

Ea Bobeli

Papaling ea bobeli (second round) re ile ra hla ra hlekeha hanolo re sa robale bosiu le mots'eare, re fana ka likeletso methakeng ea rona hore ba ts'oere 'me ba tiise lilelu, moo karolo ea rona ea bobeli e ileng ea fumana monyetla oa ho hlola State Mines Re tlohile teng re se re susu- tsebe hore na eng ke eng ka eona. Loetse. Ba ne ba tlile ka lori ea Enna ke Amos Gololo eo lefu la metsa limpa re bohlela holimo ke re bile re saletsoe ke papali tse Moruti S. Molorane, Ea qaleha

O baheso nako e batla e nts'ia kaha ke le ramabaka empa pele l eba mohatla oa khaile kere: karolo tein, 'me ba heso hono e ne e le Mohapi (2nd Orange Express); E monna le "Half" ke hore loants'a Mochoari (Dikgakgamaco); khomo le namane ea eona.

Moo mantsoe e neng e le Mr M. Mahlangu ea sebetsang G.P.O. Sekoro (score) e le 4-2 ka 'nga ea B.B. Rovers. Bashemane ba ne ba le hloahloa haholo; mots'oari oa Cat of Mothiba-thiba). ona (captain) eleng Mr. A. B Hlongwane.

baka la thabo eo a neng a e tha (Deliver the Message); D. Modibapala: "Bagwaze Chaka," "Look (Captain) "O o B. London," "Bidla-Bidla," "Joko Tea." "Don't be Silly," "R.U.T.T.," "Faka eSa-

motsaneng oa lipolasing, o haufi le Ernest Falatsa ra ja raba ra li keni," joalo-joalo.

Location, o ile a nyalisa mor'a hae sheba feela.

Re il'a lebella ntho li hana ho fela, motho o ne a chesa sakarete a se hole hang; a se lebale a utloe moo a seng a e-cha monoana' Ha li be mohatla khati kaha khomo ha e nye bolokoe kaofela.

-"Ramabaka." ontein 20.

WARMBAD: Mono Sandfontein seterekeng sa Warmbad, ka mo tseng oa Ph.Motaung, go fitile mo sadi-mogolo Dortea Mashike, Koko Dortea, o ile a phela baka se se elele; o tlogile matebeleng esale lekgarebe, a tla a nyalwa Sekgoale ke Mashike. Modimo a ba nes masogana a mane le makgarebe nabedi. A ba godisa ga botse: g fihlela ba nyala bangoe ba nyaloa Koko Dortea Mashike o tsoetsoe

hali on tall 15—24 Loetse Ke
by Kerski of St. Paul's Apostolic
Faith Morning Star."

Mosebetsi o ne o ts'oeroe ke
Mosebetsi o ne o t

Mothlala ka motseng. Mofu a isoa ba tlile ka bontsi. dirapeng ke batho ba 79 le mathichere a 2. Go ile goa phuthega batho ka mathokong otle a Warm- na e ncha e ea ntsoa e thanya le masogana a nyakang boruti, di- Amos Tau, oa EersteRust, Pre- bad go pata Koko Dortea Mashike batho.

> bahlano, elego J. Mashike, S. Ma. Tsoaing (Winterveld) moo t shike: C. Mashike Mrs Motaung neng a etetse teng. Tsatsi le ba bank, ba eona Kereke eo. 'Me le Mashike.

> > ditse ka gobane ga o monkane oa dibete. gagoe oa mohato oa Mathanoga: c re tlogeletse molao oa nnete mo lefaseng la mahloko.

Dirapeng goa tsidisa Moruti J M. Riba. Re leboga bohle ba tlileng go tsidisa bana ba mokekolo Dortea.D. S. J.

WITBANK: Re tlogetsoe ke Moruti oa kereke ea L. B. C. mokgalabye Rev. D. Manamela. O ka Phato 12, a fihloa ka di 14. Baruti ba bileng teng phihlong ba le 17 le Baevangedi ba babedi. Otlogetse mma weshu Juvrou le eena oa fokola, bana ba ts'eletseng — lesogana le basetsana ba batihano. Kaofela ba malapeng a

Robala ka khutso, Morena a be le mma weshu eo le eena a kulang. -B. Matebane

E ne e le moholi oa khale mane Kerekeng ea Wesele, 'me phutheno ea hae ea mo llela ruri. O ile a patoa ke ntat'a rona I. Bokako.

Maoba ka la Phato 30, ho ne ho patoa Mong. Sello, eo mora oa hae eleng Moses Sello. Ramaseli a romele mats'eliso ho beng ka bafu bana.-"Pax."

DEALESVILLE: Mesuce, mesuoetsana le hana ba sekolo sa Makgakajane-Bultfontein-ba kile ba re etela ka papali tsa bas-No. 4 le Geduld eo re tseng re sa kete-bolo le futubolo ka la 23 oapali; ha cha lekhong ha sala nolora.

Bashanyana ba hae mona ba neng ba bapala hantle ke: S. ea"A" Division e ne e bapala Leeuw (Atomic Bomb); Sol. Mo-"Knock Out" le New Kleinfon- hapi (1st Orange Express); Sm. Nkomo (Black Beauty); J. (Green Acha); W. Diphoko (Slow Motion); S. Morake (Apartheid); P. Paul (345 Skelm); O. Taiwe (Danger Great); U. Lebone (Black

Hlopha Sa Banana

Banana e le: A. Molawa (Killer); Eo motsamaisi oa rona e ne e S. Bojang (Alleluya); E. Lesimola ka o ja joang le likhomo, ke le- (Shake the Whisky); E. Mongana (Million Dollars); A. Mongana (Walaza Baby): L. Diphagwe (Ararai); M. Nkwadipo (303 Ea u pate lillo); E. Mogwere (Pepsy Cola). Lipapai tsa e-ba mohatla khoiti

tjena: bashanyana, Dealesville 2; Bultfontein 0 Thapama: Dealesville 1; Bult-

ontein 2. Banana: Dealesville 24; Bultfontein 13.

Thapama Dealesville 30; Bult-

anana ba mona ha ba e-s'o hloloe ha e sale! Tlong le tl'o inoesa ka nkho ho Alitta Motshedisi

Molawa (Killer). -"Monyatsa-Lekunutu."

TSHWANE: Mokele oa kereke ea A.M.E. mohla ho no ho beoa lejoe e bile o moholohadi 'me Bishopo Bonner a nyakalla ke ho beha ntlohadi eo ho bontsahalang hore botle ba eona bo tla fetisisa. ile teng majoro o

Ho bile monyanya o thabisan ha ntate le 'm'e Isaac Ra

Boshodu le bonokoane le iphil matla metseng ea koano. Thaka-

bolelloa O patilwe ke bana ba gagoe ba Shadrack Moima (Jr) tsa koana letse phoofolo di saretsoe 'me J. Mashike a re Mma o e khu- masimong komello ke e ferolang

- Semanyamanyane

CHEAPEST ROOFING MATERIAL

Post your orders with money today. New Corrugated iron 24 gauge Heavy quality. Will last lifelong 6ft £8. 2. 0., 7ft. £9. 9. 0., 8ft. £10. 16. 0., 10ft. £13. 12. 6d. per dozen sheets.

Guttering 6/6d. Ridging 8/6d. 2 x 3 5ld., 1l x 4l 6ld. Flooring 7ld., Panneldoors 38/6d., Batten Doors 30/-. Doorframes 35/- Cash With Order. F.O.R. Durban.

ARBEE STORE, 115, Queen Street, DURBAN,



buys a TUDOR writing pad with envelopes to match.






TORCHES NEED

BATTERIES

moment!

Brooklax gets to the root of the trouble and cleanses the sys-tem thoroughly.

CHOCOLATE LAXATIVE





American Styling, Bound Edge, 3" Brim.

Colours: Brown, Black, Fawn and Grey, at 43/6 each. Excellent British Quality.

Lined or unlined British & American Styling Wider Colour Range

Write now stalling correct sizes and solours required to:

Presto Mail Order

Box 1325, Johannesburg. GoodS Sent C.O.D. or Cash With Order

SI., Johannesburg

Its easy to open an account. No references necessary

ONLY ADDRESS

This is Mr. Mosuoe. He is a teacher. Mr. Mosuoe knows that It is Important to write letters only on good paper. When

he has letters to write, Mr. Mosuoe

Ask for a TUDOR Pad when you buy notepaper!



POSITIVE PROOF Famous Kidney and Bladder Tablets cleanse and purify the blood



Hundreds of people from all walks of life have benefitted from the use of B.B. Tablets. Here is just one of the many testimonials received. "Please be so kind as to send me a large bossle of your B.B. Tablets as I dure not be without them now that I am living again after my Rheumatism."

For Rheumarism, Kidney and Liver Complaints, Dizzy Spells, Sriff Joints, Bladder Weakness, Aching Limbs etc. Lewis's 8.8. Tablets are equally good for man



MAKE MORE MONEY

By Making Your Spare Time Pay Seize This Opportunity

To make BIG MONEY in your Spare Time and write to

AFRICAN PATENT MEDICINE

Hair Chat

Hair needs air to live vigorously There is no need now to hide

P.O. Box 3463, Johannesburg.







North East West South From Town and Country

HUGE CROWDS ATTEND

when Bishop I. H. Bonner laid the corner and foundation stones of the £10,000 A.M.E. Ebenezer Church in the township. In the large gathering were many who came from various centres in the Province.

Notable in the gathering was the African section of the local Dutch Boys' Club congratulates Mr Reformed Church congregation Jerry Rhodes who has successfully led by Rev. S. S. Tema.

Among speakers were Rev. N. Radio and Television Examina-B. Tantsi, Presiding A.M.E. Elder lions. The Club wishes to arrange of the district; the Superintendent a function in his honour, the pre at Atteridgeville who, in his remarks, envisaged the day when the township would be run by Africans in much the same actively associated with the local way that the A.M.E. Church was correspondent.

Civic Election At Hand

Pretoria Locations Advisory Board

voting system; erection of houses ed a boxing exhibition and later whole non-European community Mrs. Betty Mogafe, who has been by Africans, and the allocation of joined the local Club in indoor for this very fine gesture. trading sites.

PIMVILLE: Almost a year ago, trouble which started here lead to a big exodus from the township to neighbouring areas of Moroka Jabavu and Klipspruit. This started after a certain Basuto gang had brought about a reign of terror at Pimville township.

Seeing that they were not safe in their own homes, young men raided all the places believed to be predominantly Sotho and during the raids the house of the reputed leader of the Basuto was destroyed. The leader himself fled from Pimville.

Daylight Assault

Recently our representative was informed by a reliable source that in broad daylight on a Monday, 113D Jeppe Street—Johannesburg. an elderly person was fatally assaulted at Pimville. Information from this source stated that the deceased was probably killed by a gang calling itself "Spoilers" and cently by Mr. O. W. Spruyt, T.E.D. believed to be a young gang sup- Inspector of schools for the arae. porting the Basotho group.

Pimville is not the only place in of guests were Mr. O. H. Muller, Social Work debating teams were unruly hair under a tuku for most of the day.

Rub a little pleasantly scented lement. Jabavu. Moroka and of Arts and Crafts; Mr. Ferreira, the Native Affairs Department be RED KURLEX in your hair, comb.

Klipspruit have also recently experimental Superintendent: abolished."

Departmental Superintendent: abolished."

Departmental Superintendent: abolished."

Chief Seth Ramanbeer of 2 2 inches Miss L. Tau presided and speak
will assed with the result.

Only a few weeks ago, at the Hogson family, Revs. P. Mming the affirmative were Messrs S.

Store, anywhere or send 18 penny in an open area bordering the nele, M. Mminele, A. Mamogobo, Mokgokong, Sidney Sepanya and stamps for a tin to: PYODENT C6, township while of late, certain K. Moselakgomo, N. Makubetsa, J. M. Bookholane. Messrs Mokoape areas are not safe in that town Phakane; Messrs J. Segolela, P. Ferries and Sigauke represented the Jan Hofmeyr team. Mr. D. F. being an open space between Moroka East. The new school building has Botha, Benoni Social Welfare roka Central and Moroka East. Four classrooms, a storeroom and Officer, together with Mr. M. A.

A member of the Klipspruit an office. There are, in addition, Hough, adjudicateed. Advisory Board said that recent, five old classrooms. The problem ly they had to call off an impor-tant meeting because of the has yet to be solved.—"Reporter" rumours that the "Russians" and BENONI.-Teachers in the near "Japanese" had planned to in- and far East Rand attended a re vade the township.

He stated also that they had dustrial Centre, when an arts and eard that this gang had planned crafts demonstration was also o raid the premises of one Board held by Mr. van Wyk, T.E.D. Arts member. It was the Board's desire, he said, to ask for the introduction of a Civilian Guard in the Town-

Meanwhile, all these rumours of Wyk gave a talk on "The psycholo trouble have greatly perturbed the gical education of the African people of Klipspruit.

Mr. C. Mpepuka, Non-Europeans of Payneville gressing favourably.

PAYNEVILLE: The Payneville fulfilled the requirements for the sentation to be performed by a Council official, when he receives nis Diploma. Mr. Rhodes has been Boys' Club since 1937 when the being run by an African bishop, Club was in its infancy. He also Memorial Reference Library was states the "Bantu World" Pretoria served in the last war from 1942 handed to Mr. E. Tlakula by Mr. o 1944 in the Cape Corps.

Another successful candidate International at a function held in from the local Club is Marks the Advisory Board Room. The With an eye on the oncoming Phala, who was presented with a late Mr. Van Eyssen was a well-Certificate in Boys' Club Leader- known Rotarian who always elections, the United Congress ship on September 23, 1950, at the strove for the welfare of the non-Party (Khudu-Morogo) arranged a Bantu Men's Social Centre. Four European. public meeting at the Walton members from the Payneville This reference library is a fitting James School on Tuesday, October Boys' Club, Junior Section, visited memory to his name. In thanking the Nigel Boys' Club on the 19th the Rotary Club, Mr. Tlakula ex-The agenda included the block- September, 1950, where they stag- pressed the appreciation of the time, is progressing favourably

MIDDELBURG (Tvl.): Doorn- Visiting Benoni Location on the

kop tribal school near Lemmer- same day were T.E.D. examiners

resent among the large number and the Jan Hofmeyr School of

kop, Middelburg, was opened re- of needlework.

Anglican Schools Compete

Principal of the Secondary School. various centres will attend. Reduld, under Mr. Tshetlo. The mittee member).

fresher course at the Benoni In-

al School, Middelburg. Mr. var

EVACOSAL,

BND

Cyprian's, Vlakfontein, under

have been invited by the Springs Publicity Association to give a Bantu programme during the Rose Week Festival to be held in October, at Olympia Park. Springs. The following programme has been drawn up: An Adult Choir-200 voices. Secondary School Choir-100 voices; St. Andrew's School Choir-200 voices; St. Lewis School Choir-200 voices; Public School Choir 200 voices; Jazz Group; African Ink Spots; Nu-Orlean Jazz Band; dive Demontsration; Zulu War Dance; Baca Gum Boot Dance. The key to the Van Eyssen

Memorial Reference Library was Tlakula. Wild, District Governor of Rotary

Baptist Conference The Anglican Schools' Music forthcoming conference of the Pharasi, ill at the Dunnottar Hos-Competition for the Far East Rand Baptist Churches will be held in pital, is wished a speedy recovery was held in the St. Andrew's Payneville on October 26, 1950

Dagga, took the first place under ing of the Transvaal Non-Euro dren. Also announced with deep Mrs. Matohikizi. The second place pean Taxi Owners' Association regret, is the death of Mr. and was a tie between the St. Andrew's which was to be held in Payneville Mrs. K. Mabena's son who met School and St. John's School of has been postponed for a later with an accident on the Welge-Payneville, conducted by Mr. H. date. Present were Messrs, E dacht Road. The cycle he was rid-Chaka and Miss F. Leice respec- Mabena (Chairman), P. Matlala ing collided with a car on his way ively. The third place was taken (Treasurer), A. Gumede (General home from work. This young man the St. Augustine's School Secretary), and M. P. Zim (Com- was a promising golfer,-"A.B.C."

New Tribal School Opened Teachers Attend

Refresher Course--Kutlwanong Founders' Day

The Benoni Location Social Club

Present at the debate were Dr

and Mrs. Ray E. Phillips.-"J.D.N.

ROODEPOORT. - "Nothing is

more condemning in an enlighten-

ed society," said Rev. Dr. J. B Webb, "than the sight of physi-

cally disabled people begging in

the streets of the cities." He was

speaking at the annual Founders

Day meeting held at Kutlwanong

LONG CLEAN STROKES" AND

Deaf and Dumb School.

Personalia

Recent visitors to Payneville include Mrs. S. Habana from Lichtenburg, Miss Patricia Nxele from Germiston, and Mr. G. Kgomo from Johannesburg, Mr. and Mrs other contesting school was the V. Mphuthing of Payneville have been blessed with a baby girl Both mother and child are pro-

> Nurse A. Mayekiso of Kokstad Cape, is spending her holiday with her husband, Mr. A. Mayekiso, B.A., who is on the Payneville Secondary School staff. Mr. and Mrs. Shad B. Lamola were at home to many friends recently. Among those present were Mr. A. N. Nkosi Mr. D. K. Moikangoa, Mr. Mohlala, Miss Kate Lamola, Mr. Dhladhla, and Mr. and Mrs. A. Mayekiso.

> Mr. and Mrs. Seboni, Principal of the Nigel High School, was seen in Payneville recently on a short visit to Mr. Tlakula, Principal of the local High School, and Mrs

> Mrs. H. Ngakane is spending a nonth with her parents in the Bechuanaland Protectorate. We vish her and her parents the best of health during her stay in the

Mr. Thomas Magagula has recovered from his illness and is back at work. Mr. Bob Ntshangase. who has been seriously ill for some in the Far East Rand Hospital for two months, is back home and is Rev. Mahlangu reports that the feeling much better. Mr. Alfred

Many friends will regret to hear School, Payneville, Mr. E. Tlakula, Representative Ministers from of the death of Elijah Tesane who died at the age of 60. He is suradjudicated. St. John's School, The executive Committee Meet- vived by his widow and six chil

must not be overlooked. It was

he added, common sense to in-

vest money in character-build-

ing, and training for useful occu-

pation, rather than spend large

sums on institutions for the

maintenance of unproductive

people, or leave them to become

ently he visited several village: Sekhukhun land together with

an ear, nose and throat specialist 700 people of all ages, mostly chil-

Of these 294 were found to b:

403 were found to b

suffering from diseases of the ear: in various stages, capable of hav ing a serious effect on hearing is

in need of treatment for tonsil

and adenoids. He also read ex

tracts from the inter-departmenta

report on deviate children (non

European) in which it is stated

that in the Transkei alone 10,292

FOCHVILLE: Bro. Rev. E. E.

Mahabane, G.T.T., accompanied by

a special deputy, Bro. P. J. Mole

leki, visited the Lehlohonolo

Temple and gave an inspiring ser-

mon based on Roman 14, verse 17

Dr. Webb expressed the view After the sermon Bro. Dan G. that while an educational de Bloem, C.T., thanked the visitors.

partment must be governed by Br. S. Kgantsi G.S., also spoke

regulations, the human aspect few words.-"Agent".


children of school age are deaf.

beggars on the streets. Rve. A. W. Blaxall said that re

dren, were examined.

WHY PAY RENT?

Build That House Now Plans And Specifications Available



WEL - COME - TO E. C. TOWNSEND & CO (PTY) LTD.

FOR ALL YOUR

BUILDING REQUIREMENTS

WE Supply EVERYTHING From FOUNDATION TO ROOF

ENQUIRIES TO 24 DE VILLE STREET PHONE: 35-4980 LANGLAAGTE

HAWKERS - SHOPKEEPERS THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES

can now be obtained from us on Terms of 20/- per month



Write to us and ask for ramophone price list and full particulars.

DEACON & CO. 2.0. Box 2934 - Cape Town.

Aere you see in miniature one of our large selection of beatifully Coloured Religious Pictures. Pictures of African chiefs and Mirrors also obtainable. All at wholesale prices. Earn big money in your spare time.-M. ROSENBERG 213 Commissioner St., Johannesburg.



right after eating with COLGATE STOPS TOOTH DECAY BEST

NOW! Proof that Brushing Teeth



PROVED BY 2 YEARS RESEARCH! Here is the most conclusive proof in

dental history! Two years continuous research at five American universities Dental Cream stops tooth decay best!
For more than one out of three who use Colgates, not one new cavity appeared during two full years!

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!



Whatever your game you need steadiness, strength, speed, stamina and EVACOSAL. Send coupon with 3d. in stamps for FREE SAMPLE.

ACOSAL.

Name Address .

Elephant Drug Company Ltd. P.O. Box 2584 - Johannesburg Dept. B.W.6





Hlokomela hore u kope Nugget Boot Polish joaloka ha ke etsa. Eno ke tsela ea ho lulisa lieta li benya 'me li shebeha li le ntle nakong e telele. Ha ke sebelise poleshe e 'ngoe feela.

NUGGET Boot Polish Ho benyeng ho hoholo

Ask for Nugget in any of these colours: Black, Military Tan, Light Brown, Dark Brown, Toney Red, Ox Blood, Transparent

BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Scutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated, 3/9d, (by post 4/-)

INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the Old Testament, illustrated. 4/-d. (by post 4/3d.) INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illus-

trated. 4/- (by post 4/3d.) THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA. By S. F. Khumalo 1/- (by post 1/2d.) ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.)

UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.) BOOKS FOR EVERYDAY USE.

Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.)

Unggege Wokuchaza Amaphupho-The book that interprets your dreams. 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

SHUTER & SHOOT (PTY) LTD.

PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS, PIETERMARITZBURG

MONTHLY Buys this Bedstead complete spring and coir muttress.

Size 31t. wide x 6ft. 2in. long.

TURE CATALOGUE NO. Wis 41 page catalogue offers you v fine variety of good prices ar on easiest of terms.

P.O. BOX 650 (77 PLEIN ST.)

lease mention your exact



Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED 3, Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326. 372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3334.

Under appointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.

Isililo Sika Jenene J. C. **Smuts**

(Ngu Enock F. Twala)

Wo! Kwenzeka okukhulu, Yebo uyisusile insika enkulu, Insika eyayisekele umbuso was'e-Ngilande. Kuleli lase Mzansi Afrika,

Wo! Mgabadeli ubani ongase kwehlule,

Yebo Mgabadeli akukho qhawe elingase likwehlule, Qhawe lama Qhawe; Ngwazi yezi

Ngu Jenene J. C. Smuts. zwe lonke libusizi magumbi on-

nke omhlaba, Ngilande nase Amerika babu-

tokulahlekedwa iQhawe bebeli-

en be kangaka, lzizwe nezizwana kwasa zibikela-

zimhlophe nezimnyama zibikeyiphi imbongi beyingeke ikukha-

lele kokugcina, Amandla akho abebukhali ezi khalini zempi, Kanti emfundweni bewungomunye wamadodana ombuso wase

Ngilande, Bewuhlonipheka izwe lonke jikelele.

Okhokho bakho badabula ulwa-ndle okuthiwa English Cannel. luphakathi kwe Hollande ne

Ngilande, Babe khangwe ubucebi nangobuhle bwase Nzansi Afrika. Ingamukile enkulu impande, Igazi lasala libhobhoza, Inxeba lasala livulekile. Wawusithela ethunzini lokufa, Elingubumnyama obungapheliyo

Izindlu zonke zombuso wase Ngi-

Likuzilele Ngwazi yezi Ngwazi; Qhawe lama Qhawe izwe lo

Lihlonipha ukulala kwakho esihlabathini esibandayo, Bewuyigagu lokukhuluma, Bewuyiqhawe ezimpini, Bewuyisazi sakho konke kwaba

fundileyo.

Hamba Ngwazi; hamba Ngwazi, isele ibutho lakho liyabagwaza Hamba Qhawe; hamba Qhawe, Usithele efini lokufa, Ubuqhawe bakho abungeke baku-

khohlwe, Lala ngoxolo Ndoda yama doda Bewuhlonipheka ezweni.

Lala ngoxolo Qhawe lesizwe, Uphumule Ngwazi yamabutho, Uyiphe idlil' indlela vamabutho, Awuseyi kubonwa yisizwe. WRITE NOW FOR FREE Lapho bekuphuza amaqhawe. FURNI Uhambile yiba iqhawe kulelozwe

> Lala Qhawe lodumo, Phumula ngobungcwele nangoxo-

furniture at lowest cash Lala uphumule Ngwazi yesizwe Phumula ngobungcwele, Jabula kufa ngokulalisa iQhawe, Elihloniphekileyo uJenene J. C.

ABAFANABASE NATAL BANGOBE PHAMBI KWAYO INGWENYAMA

Bahambe Nayo Inkomishi

Umuzi wase Goli ubenenhlanhla enkulu futhi ngoba kuthe ngesonto elendlule waphinda wahanjelwa yiNkosi uCyprian Bhekuzulu ka Solomon ka Dinizulu etikele khona eAlexandra Township kwa Qwabe. Ufike ngayo eyakhe uqobo inqola ephahlwe ngu Mntwana Richard ka Dini zulu, Mntwana Simon Zulu; ekhona noMnz. J. S. Qwabe no Mnz. Dan W. B. Gumede.

Njengoba iNkosi ifike eGoli noma nje bekungamenyezelwanga lingakapheli lelisonto elendlule ngokubanzi. Amalungu Eso Lomukutheke ngesonto kwenziwa ama- zi wase Moroka uNobhala okungu lungiselelo ukuba uMntwana a- Mnz. L. D. Ncwana abewukhu-bonwe ngabantu lapho okunoku- thalele umsebenzi wokwemukela

thi afinyelele khona. Nangempela uMntwana. Kuze kwathi ntambaumuzi omusha wase Moroka uma ma selibantu bahle, sekubuthene wendlula nje eOrlando, yiwo obe- nezikhulu zamaphoyisa okuyizona nethuba elifiselwe ngabaningi ziphendlindlela, waphuma emzini eGoli lokwemukela uMntwana. | wase Moroka oweNkosi eholwa Umsebenzi wokwemukela i- njalo walibhekisa budebuduze Ngwenyama ubenesigqi esikhulu eAlbertineville lapho emukelwe

IZINYANE LESILO

Lomfanekiso unibonisa iNgweeGoli ngalelisonto elediule.

Indaba Ezivela Ku Bantu World

Peter Goba, Krugersdorp, uthi: Mhleli obekekileyo sicela ithuba kwelakho lodumo ndikhe ndinike olwam uluvo malungana nendaba eziphuma kwi Bantu World. Bekungenakulunga na xa indaba zamaKeiskamahoek, Elliotdale, Butterworth, Idutywa, Mgandali, Qonce noma Cumakala bezikhutshwa ngesiXhosa hayi ngeSisuthu ngoba abami baloo mazwe ngama Xhosa khona ukuze kuthi aabo bangekhoyo emakhaya bayazi into eghubekayo.

Isizathu esenza ukuba ndenze esisicelo kukuba uninzi lwama Xhosa alwazi negama elinye esi Suthwini kodwa ngabafundi bephepha. Enkosi Mhleli.

(Indaba zesiXhosa zezithili onyama yamaZulu uMntwana thetha ngazo zipapashwa kwi Bhekuzulu Nyangayezizwe ka "Imvo Zabantsundu" onokuyifu-Solomon ka Dinuzulu obelapha mana nakuphi apho kunamaphephandaba es Ntu.-Mhleli).

Ake ngithi ukuxoxela abeTambo ka (Nsele) wamaNgwe. Angisiye vamise ukuxoxa izindaba Mhleli aleliphepha. (Bentungwa) Ingqa when the ma(Neele) mbheki wabaka Nsele. Ikakhulu labo abasekuhambeni, ngokufuna npilo yamakhaya abo, Igamake tshe nteka (Iso) Labazali. The

Leligamake silivezanje namhla elinesikhashana silicikacikaza gokulichaza kwabaka Nsele Abantuke abasheshi bezwe into

Umncwabo Omkhulu ePiet Retief

kubone kwenziwa yilelibandla "babusisiwe abafela eNkosini Zion Apostole Swaziland Church ngoba bayakuphumla.' of Africa ngomhlaka 15 April 1950 Ermelo sathwalwa isidumbu sayiswa ekhaya lakhe eSulphur kelelwa intombi eshadayo kubo- kakhulu kuluhlaza cwe. ngwa ukuhamba okuhle kwesise-

Akengixoxele abafundi ngengi-|benzi seNkosi njengezwi elithi

Wonke umsebenzi wawuphekwabhubha umkhokheli Lidia thwe nguye uMengameli J. Ma-Dhlamini wase Sulphur Spring buza eno Nkoskz, Mabuza no ebhubhela ohambeni nge Good Nkoskz. D. Dhlamini no Nkoskz. Friday waye waphelela eNew T, Maseko amakhosikazi abafundisi abaphuma eGoli eCharles-Spring, endaweni yase Piet Retief town eErmelo nabaVangeli Engomhlaka 15 July, 50 kwabano- H. Nene Z. Hlatshwako, S. Dhla- Blaauwbosch. mthandazo wakhe ubusuku bonke mini. Kwabakuhle kakhulu lwakwasa ngesonto kwasontwa yo- phela lonke usizi. Kwakunabantu nke imini kwabanomnikelo omu- abanengi abakholwayo nabanga- Champ d'Or. Luipaardsvlei obekahle kakhulu. Kwakungathi kuni- kholwa uManyano lwalulunengi de ethathe iholideyi lakhe lonya-

bayitshelwayo bathatha isikhathi eside ukuzwa izwi linye.

Kodwake sesines!bindi nethemba namhla. Ngani maNsele. Ngoba sesibabonile abambalwa befika ki- Sun Sun.—Yimambaka leyo. odwa ngingumfundi omkhulu thi, labo abasuke befuna abakwabo lapha emalokishini sesithi sibong nib keta yang lapha ephepheni. na qhamu ajhi ngilayelwe ngusi-aN wa asebhaya emthonjeni na-banibani wathi uma ngifuna owanithekile nezwe le Africa ngiya semaNgwe ngingeza lapha kuleibakala nanti igama esilithole ndawo ngoba yiyona ndawo enake opha ekuhambeni silitholele lokhu maNgweni. Lokhoke maNsele yicuba liba vigama lesizwe sonke khona okuqinisayo ngobuhle balechazelake nonke ngalendawo ephatha lengubo nina enilapha.

Siyanicola niziveze amagama nu ukuze sikwazi ukuchazela iziilobo zenu ezibalulekileyo niyabazike ubuhlungu bokufuna umuitu wakini ungamtholi kanti uyisihambi kuleyondawo, sizanike abafowenu abobaba, mama, dade venu bangalahleki uma beze kini (maNsele)

Kuloba u J. J. Zwane-Iqawe endhlela ka (Nsele) umqambi walendlela.

Abantu Nezabo

Njengoba ebeke wathi gqi ngaekhaya eNewcastle ngokubizwa kokugula kwendodakazi, uMnz-Mordecai Xaba wase Luipaardsvlei usebuyele emsebenzini. Usibikele ukuthi indodakazi u-Heather Sithembile usengcono. Uyabonga nakumathishela ase

UMnz. M. Ntoko wase East ka manje usephindele emsebenzi-

khona kwaze kwaba mathunzi. Phela izwi beseligijime phakathi kwesigodi lesi ukuthi Owega

zi ukhona phakathi komuzi. Akaphumelelanga ukufika egraundini ephakathi kwase Moroka nase Jabavu White City lapho ebelindelwe ngabaningi eshasha-

Uthando Lwakhe

Kuyaziwa ngokubanzi ukuthi iNkosi uBhekuzulu isizibonakalisile kaningi ngothando lwayo olukhulu lomdlalo webhola lezinyawo. NgoMsombuluko womhlaka 2 ku October lapho bezibekwele amanpamu phakathi kwe Natal ne Transvaal, zibanga i-Nkomishi enkulu ka MorokanoBaloyi ethathwe yi Natal nonyaka esingamangalike ngoba bekuphambi kwamehlo eSilo. Kudume phansi uBayede ukungena kweThole leSilo. Makubenjalo!

UMDLALO KA DISEMBA ENATALI

(Ngu Mechack Skakane) Siyobe sinomdlalo omkhulu e Jubile Government School ngomhlaka 25 ku December nonyaka, Kuyobe kuhlangene abafana bae Durban nabase Johannesburg Kuyobe kungemidlaloke kuyindumezulu. Kusho iMamba inikina i khanda ithi wakude December Kuza izintwana zaphesheya ezimfushane thwabathi, abathwa baka Baba. Siyashweleza ku Boiling water. Asazike Push Baby, zendlula lezonsuku ezikamuntu omunyama uZulu. Natal.

BEBELIDUBULA NAMAKHALADI

Besinomdlalo omkhulu eWater val kwakudlala iNatal Sun nama-kaladi Florinians F. C. Kwakuigumdlalo oduma phansi kwadlalwake iscore kwaba yi 5-5.

Zazikhalake kweze Natai Sun F. C. Ngenqola yabaSeshi zikhae Ngo Native System ngo Long and Short, zithi Wafa Shaka. Heele kwakuduma phansi asazike Rej Passop my kind. Kusho eze

RED DULL



EYES CLEAR



At all chemists and stores. Price 2/8 and 5/6. The large size contain four times the quantity.

BOX 2801, JOHANNESBRG



THE JAN H HOFMEYR SCHOOL OF SOCIAL WORK **JOHANNESBURG**

Offers a three-year course of study preparing for service as Welfare and Case Workers with Social Agencies and Institutions; as Directors of Recreation and Physical Education; as Secretaries of Social and Community Centres, Y.M.C.A.'s, and Youth Organisations. Entrance Requirement: the Senior Certificate (Matric.), or equivalent. In only very exceptional circumstances exemption from this requirement may be granted. The next class will enrol on February

Applicants will be required to produce evidence of character as well as academic qualifications.

Prospectus and Application Forms may be obtained from

THE DIRECTOR. Jan H. Hofmeyr School of Social Work. Jubilee Social Centre. Eloff St. South,

Johannesburg.









This is all you do-

beauty to your complexion.

You Too, May Look for these Complexion Improvements in 14 days!

> Fresher, Brighter Complexions! Less oiliness!

Added softness,

even for dry skin Complexions clearer, more radiant!

Fewer tiny blemishes—incipient blackheads

Feluna Pills when a mother becomes a grandmother

She knows what is best for her daughter and the little one. She helped her daughter during the dif-ficult times, telling her to take FELUNA PILLS. She knows how good they are. They made her daughter's blood strong, and so her grandchild is healthy and strong too. FELUNA PILLS are made specially for women. They give energy and drive away pain and tiredness.

> 40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store



NEW improved

Incumbe is specially made for

African babies, and is recom-

mended by Doctors and Nurses. It is a complete food and pro-

vides all the nourishment baby

needs. It contains milk powder

and sugar, so all you have to do

is to add water, boil the mixture for 5 minutes, and baby's food

is ready. Put your baby on

Incumbe and see him grow big

FREE. The makers of IN-

CUMBE will send you a Free Book, with pictures, which will

tell you how to use INCUMBE.

Write to Dept. 54-I, Hind Bros.,

& Co. Ltd., Umbilo, Natal. In

your letter say whether you

would like your book in Zulu,

Xosa, Shona or Sesuto lan-

and strong.

guage.

now much easier to make

NEW IMPROVED

FOOD FOR BABIES

THE HOME CORNER

Benoni Woman Given High Red Cross Award

Unique achievement is credited to Miss Rosamund N. Nweba who holds the South African Red Cross Gold Medal and bar in homenursing. Miss Nweba is the first African woman to gain this achievement in the whole Union

Interviewed by a "Bantu World" representative, Mr. John Stevenson, former Chairman of the Benoni Red Cross branch, said that to obtain this distinction, the candidate had to secure 75 per cent in an examination. Both Bantu and Europeans wrote the same

"The Benoni branch of the Red Cross is very proud of her achieve ment". Mr. Stevenson said, add'ng that in view of restricted activit e of Europeans among Africans, the need arose for Africans to work among and help their own people Mr. Stevenson said that this was nore so in matters such as home nursing and hygiene where those who had the knowledge could use t in the welfare of their own people. He also made an appeal to Africans to come forward and avail themselves of the opportunity to earn valuable information health matters provided by the Red Cross.

Miss Nweba, pleased with her own success, comes from Kingwilliamstown where she was born and received her primary education. Later, she qualified as a school teacher at St. Matthew's College Keiskama Hoek,

After teaching in a number of Cape centres, she came to the Transvaal in 1939, bent on a nursing career. Difficulties encountered however, led to abandonment of nursing and she secured employ nent in domestic service

In 1942, she joined the Benon Location Voluntary Aid Detachment 333 of the Red Cross. In that year, she took her first examinaon in general first aid and, the vear following, she completed course in general home-nursing and advanced first aid. Other awards — silver medals — follow d between 1945 and 1947.

She said in an interview that she was preparing for another examination which she hopes to write oon; this would be for a gold medal in first aid. If successful, she would become a Red Cross de ionstrator.

Answering further, Miss Nweb aid that as a domestic servant who had to work long hours and often oming off duty late at night, she ad very little spare time to study he was, however, grateful to he mployer, Mrs. E. Ipp who allowed her time off once a week to attend lasses in Benoni Location.

Two other African women also ld the Gold Medal, but unlike hat of Miss Nweba who wrote an examination in home-nursing they took theirs in first aid. The first to gain this distinction was Mrs. Merriam Mzimba of St Peter's School, Crown Mines followed later by Mrs. Mary Mutshekwane, sister to Mr. J. R. Ra-thebe of Y.M.C.A fame,

READ HOW EASY

2 Boil the mixture for 5 minutes.

is now ready.



Miss R. N. Nweba

MALITABA'S POST BAG: Answers To Correspondents

Jonathan Magoro .- Taba eo ea Pretoria.

C. K. Rahlana. Taba ea gago ga utloagale.

M. J. Mamabolo.- Ga re gatish aba tja batho ba sa re romellen; derese tja bona.

B. N. Maponya.-Write to W ane and Co. (Natal) Ltd, P.O. Box 11, Durban.

B. M. Chueu. - As a general rule nly photos of general interest, or f news value are published Everything will depend on the news or caption accompanying such a picture which, for its size will cost you 25s. You may submit the picture and caption of news accompanying the picture but no guarantee is being given that the picture, caption or news vill be published. In the even f the picture and news being re jected, all these will be returned to you, as well as the money.



IN VOUR



By "GRASSHOPPER" This is the sixth of a new weekly feature written to help us

nake our home surroundings attractive. Readers are invited to make use of the feature for any of their gardening problems. Last week I told you how to time to show above the ground se plant your fine seed. I hope you you must not be disappointed if are keeping it well watered, for it all the kinds of seed that you have

est to water at sundown. Then ool night air will allow it to emain really damp before the sun starts to dry the water out. allowed to become dry, for once he seed sprouts (germinates) i vill die altogether if it is not kept

Quite a lot of seed, when it has rown to a height of 2-3 inches an be transplanted - that is emoved from its original place and set out where it is to finally grow. Other seedlings (which your (rown seed is called) cannot be noved.

These must be thinned out. In o'her words, the unwanted seedlings must be removed so as to make space for the remaining ones. (Plants, like human beings, need room in which to breathe and grow).

Care must be taken to see that remaining seedlings are evenly spaced out. I will tell you about transplanting and thinning out later, as you will not yet be ready for these important garden-

Some seed takes a very long children to play with you.

aust be damp all the time. It is planted do not come up at the same time. Usually the time taken you will know that at least the to germinate is given on the packet in which the seed is sold. But, as a brief guide, here is the information about the list of seeds Your seed bed must never be that was given in my fourth article.

> Vegetables.— Cabbage — 2 weeks: Carrots - 6 weeks: Turnips weeks: Onions, Lecks- 3 - 4 reeks: Peas — 2 weeks. Flowers:— Zinnias — 3 —

s: Scopdragons - 4 week Asters — 3 weeks: Cornflower weeks: Nasturtium - 2 weeks. There are many more varieties

table and flower seed that cannot be mentioned in these short notes. But if you write to ne I will be only too pleased to give free advice on any gardening

(Continued from col. 5)

ising a small piece of string and tying it at the back.

The spear can be made very easily from any odd scrap of wire. with one end hammered out to form the spear head.

You could make a whole army of warriors and then invite other



HOW TO DEAL WITH THESE PREVALENT COMPLAINTS-1 COLDS and 'FLU' smashed in one night by two 'ASPRO' tablets and a hot lemon drink.

2 RHEUMATIC PAIN safely relieved by 2 to 4 tablets after meals. 3 SORE THROATS and TONSILITIS banished by gargling with 2 'ASPRO' tablets in half a glass of

4 LUMBAGO and SCIATICA
pains soothed away.
5 CHILDREN'S EPIDEMIC
PEVERISH COMPLAINTS
banished by prompt action
with "ASPRO"


In addition, ASPRO absolutely invaluable for a everyday troubles HEADACHES, NEURALC NEURITIS, SLEEPLESSNI TOOTHACHE, IRRITABILITY and NERVINESS.

Made in South Africa

Conditions of pain are too numerous to particularise. There's the headache, the sciatic pain, the rheumatic pain,

the sciatic pain, the rheumatic pain, toothache, earache, nerve pains and innumerable minor pains due to a variety of causes. When you have a pain YOUR FIRST NEED IS FOR INSTANT PAIN-RELIEF. Now 'ASPRO' gives you INSTANT PAIN-RELIEF and gives it in a perfectly safe, soothing manner. Furthermore, when 'ASPRO' relieves the pain Furthermore, when 'ASPRO' relieves the pain it also attacks the causes of numerous complaints, for after ingestion in the system, 'ASPRO' is an INTERNAL ANTISEPTIC, a SOLVENT OF URIC ACID, an ANTIPYRETIC or FEVER-REDUCER and a POWERFUL GERMICIDE. So the action of 'ASPRO' not only frees you from pain but generally gets rid of the complaint by dealing with the causes.

So why go unprotected




by NICHOLAS (South Africa) (Pty.) Ltd. EVERY HOME? Remember, 'ASPRO' serves all and suits all. All can take it from child to parent. In addition to its other medicinal qualities 'ASPRO' has valuable antiseptic properties.' Used as a gargle it will banish sore throats and protect you against infection. The prices are within the reach of all.

'ASPRO' KEPT ME OUT OF BED AND AT MY JOB

L. J. Aspinall, of 42 Fair View Avenue, Newtown, Geelong, Victoria, Australia, writes:— "A few days ago I caught a sudden cold and it was very much like the 'flu. I had to keep going at work so I got my wife to make me a hot lemon drink and I took three 'Aspro' tablets with it and tumbled into bed. During the night I perspired very much but was much better in the morning and able to go to work. I am sure if I hadn't taken 'ASPRO' I would have been laid to with a very had cold."

ENGLISH


1615-1



A CORNER FOR OUR CHILDREN

This little corner is specially for children. Each week there will be toys for you to make, games to play, and all sorts of things to make a bit of fun for you.

Mothers are invited to send us gago e lebise go Inspector of Loca-tion, Department of Native Affairs ideas of their own children, birthdays and so on.



On the right is the peanut warfor complete with dress, shield and spear. The little drawings on the left will help you in making the shield, girdle and head-dress.

Last week you were told how to nake a little peanut man, using a ewing needle, cotton, and 9 peanuts. This week we are going to urn the peanut man into a peanut warrior.

Firstly, the warrior will want is war-dress. For his girdle shown next to his shield in the frawing) we need a long thread pulled from a piece of old sackng. Cut this into small threads bout 3 inches in length. Double his small piece of sacking thread and put a knot in the end, being sure to leave a loop, the reason for which will be explained very

When you have made about 20 these pieces of old sacking hreads, doubled over and knotted and with a loop, thread them on o a separate piece of thread. Now, tie this around the middle

the peanut man. The next thing is to make his ead-dress of feathers. For this urpose, 3 very small feathers will lo. They can also be fixed on to piece of sacking thread.

Just tie them with the thread one by one, leaving two ends to ie around the peanut warrior's

A piece of cardboard from igarette packet will make ovely shield. Cut it to the right hape and then make small slits s shown in the drawing. Through hese small slits pass a strong hin piece of stick. Now tie the omplete shield on to the left arm

(Continued in col 4)

IS GOOD FOR ALL

SKIN TROUBLES

Millions of people have used ZAM-BUK for many years because they know that ZAM-BUK is the world's greatest cure for skin

sore, bathe them

in warm water. After drying, rub in ZAM-BUK

and the tiredness

suffering from

cuts, wounds or sores just rub a little ZAM-BUK

and your skin will

soon disappear.

ointment in the green and white tin

your

chemist

GENUINE ZAM-BUK

@833



POWDERS give happy days and peace-ful nights. Post 1/8

HYLANDS CHEMISTS (PTY.) LTD.



SLOWED by Stomach Trouble?

Get speedy relief this way! If work and pleasure are being slowed down by stomach suffering—5TOP 1—and take a dose of De Witt's Antacid Powder. Just a spoonful in a glass of water—and what a difference to your digestion! The stomach is settled and soothed, pain disappears and you are free to concentrate on the job in hand without a gualm.

The reason for this is because some of the ingredients in De Witt's Antand Powder, among neutralisers available, take care of the excess and in the stomach, bringing immediate relief. Other ingredients apread a protective coat on the inflamed stomach lining, and continue to slowly neutralise the acids as they are being form

The giant 4/6 size of De Witt's Antacid Powder contains twice the quantity of the 2/6 size.

ANTACID POWDER Neutralises Acid - Soothes Stomach - Relieves Pain

TEETHING & SOOTHING

FURNITURE

ON VERY EASY TERMS. DINING ROOM SUITES at 7/-CHESTERFIELD SUITES 6/6 per

Week KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per Week

Free Delivery. Reduce your cost of living by Furnishing with us PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.)
52, Plein Street. (next door Old Church) JOHANNESBURG.



Soft, smooth skin can be yours...NOW


> Here is a cream that was specially made to give skin a smooth softness, to stop hard dryness. It is Pond's Vanishing Cream, the cream that lovely ladies all over the world use.

A little of this delicate cream rubbed on the lace brings softness and smoothness quickly. You'll be thrilled the way your skin feels after just one treatment.

Get a jar today-it's the one with the big V on the label. Use it regularly and see how beautiful your skin becomes! Only 1/6

NEV 1

THIS WEEK'S BARGAIN!



This Solid Bedroom-suite with 3/4 Bed Complete

45 PRITCHARD STREET (Next to Juta's) JOHANNESBURG

TLHAGISO GO BABADI

Gongwe go na le babadi ba Bantu World ba ba ratang go rekisetsa masika le ditsala tsa bona koranta ka tshipi le lshipi.

Tehogo go batho ba ba niseng jalo ke e ntle. Batho ba lo ratang go oketsa dituelo tsa lona, lo ka tsaya phatiha e. Ke sengwe se o se dirang fa o iketlile.

Kwala leina le aterese ya gago fa tlase jaaka re supa, o romele tlhagiso e kwa go:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg, Tvl.

TSE DINCWE TSE O KA DI TLHOKANG GO DI ITSE O TLA DI ROMELWA

"UNBLOCK" YOUR DIGESTIVE TRACT

And Stop Dosing Your Stomach With Soda

Den't expect to get real relief from bestlache, sour stomach, gas and had breath by taking soda, if the true cause of your trouble is constipation.

In this case, your real trouble is not in the stomach at all, but in the intestinal tract where 80% of your food is digested. And where it gets blocked when it fails to digest properly.

Thus, what you want for real relief is nething to "unblock" your intestinal act. Something to clean it out thor-ghly and help Nature get back on

ger feet.

Get Carter's Pills right now. Take hem as directed. Then gently and horoughly "unblock" your digestive ract. This permits your food to move long normally. Nature's own digestive uices can then reach it—and you get enuine relief that makes you feel really good again.

CARTER'S Pills at any chemist. your intestinal tract for real relief from indigestion. BNG.2.

WONDER WHEELS Nº 7____

lo bongata BOHLOKO BO SA HLOKEHENG le HO KHATHATSEHA ka LIHLOBA

koa ke ho ruruha ha methapho swellings, hoo hangata ho bitsoang lihloba) NELA ba ts'oarelloa hobane mahloko makes people fat and strong). an. Moriane ona o alafang, lokisang kemeseng le mavenkeleng.

1anZan "HEMORRHOIDS





HO ETSA HORE LIAPARO TSA KHALE LI SHEBEHE E LE TSE NCHA HAPE!

U tla fumana hore ho fetola 'mala U tla tumana hore no fetola mala ha pele leha e le metsing a batang ho etsahala hantle ha u sebelisa lidae tsa DY-O-LA. Metsoalle ea hao kaofeela e tla rata ho tseba hore na u ts'oara liaparo tsa hao joang hore li shebehe e le tse ncha ka mehla. Ebile ke bona le chelete eo u tla e boloka! Mebala e mengata eo o ka khethang ho cona.

> Boloka ka LI-DAE TSA

"DAE E NTLE EO U KA E REKANG"







cines! Thousands use the blood. Washes Purifies li bakoa ke ho se tsebe kidneys and bladder; removes causes if hlabisang le ho li alafang. Li of rheumatism, pimples, sores, boils, subloko bo tlang joale ha ba TSOA- anaemia and loss of strength (it somehow to send their children to

If your Chemist or Store cannot suporiane o lokisitsoeng hantle, Man-ply LION BLOOD TONIC No. 12 battles. folisa litho tse petetsaneng hore u send 4/6 Postal Order or Stamps to:- of fitting themselves into the pate u thusehe. Litokiso tse sebelisoang BORDER CHEMICAL CORPORA- tern of life for which they have torianeng ona li hloekile 'me li bo olo ho sebelisoa. Tefello ke 3s. 6d mediate delivery. Satisfaction assure- and down the streets, looking con-

> For the WORST COUGH, get quick for their own people's welfare or relief with "MALTAR", the Wonder uplift.

EADERS' FORU

Refused Permit

G. B. Ggoloma, Jabavu Township, writes: I notice that Senator Ballinger has proposed a meeting on the "permit to seek work' system. I am one of those once reused entry into the urban area of Johannesburg in terms of Proclamation 271/49; yet I had work to go to in the City.

All what was required was for those concerned to give me the necessary permit, which was refused.

The Eerste Rus Advisory Board wrote to the Secretary for Native Affairs about the matter in April the reply came to say the matter was receiving attention. In June a second letter was sent by the Board and, after four months, the permit was issued. It is subject to cancellation by the local authority, and I can be sent back any

In writing this letter, I think of the many boys from school, who are without work, and must be accosted by the Police for passes

Why Did They Send Message?

E. M. L. Njamela, Alberton, writes: I was shocked to gather reports of the Nurses' biennia conference recently held at Graaff. Reinet, that the non-European Nurses' Club had sent messages of creeting to this conference,

It is ridiculous that non-Europeans excluded from this conference should have sent greetings: vhy did they do so?

I wish members of this club would turn over the pages of the nursing journal issued in March this year, and there study the reports, as well as resolutions from various branches of the nursing association Perhaps they will then realise their mistake.

Wanted: Stable Bantu Race

Andrew J. Makweya, Johannesburg, writes: It is important that we give thought to the slow progress Africans are making in education, wealth and civilisaion. This must be viewed particularly in the light of young et a good example for others of

heir race, Many indigent parents manage school, to higher education centres from which they are expected to fully-armed for life's

In many cases, however, instead fused in mind and doing nothing

Cough Cure. Send Postal Order 3/-. There is a great need for action to combat this weakness among Mr. Editor.

Self-respect Only Key To Freedom

J. D. SENYANE, VIRGINIA, WRITES: I say it unhesitatingly, that something has gone wrong with Africans. It is because of this that we find ourselves in our present plight, all through

We have followed those things which we should not have followed, and have done those things which we ought not to have done. There is much confusion in the minds of our people; indeed, even their very souls are being corroded.

Our best national traditions and heritage are forgotten, dead and buried. To-day, that great respect which our young people showed for their elders is gone. In short, we are fast becoming spiritually bankrupt. We lack righteous faith, without which all else is meaningless-valueless.

Our loss cannot be compensated by politicians, however hardhilling they may be; not even by educationists themselves, no matter their eloquence and ability.

Solf-respect is the only key to fundamental freedom, liberty, equality, fraternity and all human rights. If we want other nations of the world to believe in us, let us first lay the foundation by believing in our own selves.

our people; we need to build a

stable Bantu race, on solid founda ion. This is the only hope of naking a good, strong and virile ace which can face squarely and surmount the obstacles and diffiulties bestrewn our path.

What Parents Should Do

S. Zinja, Piet Retief, writes: It s the duty of parents to study and know the likes and dislikes of heir children; but, above all, they nust teach their children the value of the age-old saying "manners make a man."

I think also, that it would pay nany parents to teach their childen the habit of doing things for themselves, and not only or always to look to their parents for ven trivial things.

Parents must remember that ome day will come when they hall not be at their children's ide; hence the need to instil in he young, self-help. Children hould also be encouraged to read good story books in order to have heir minds developed.

Pleased To See Letter In Print

"Lady J. Luck," Germiston, writes: I thank the one who pren this paper. I am much pleased to see my letter printed in the "Bantu World," as I have been vaiting to see it published.

Well, Mr. Editor, you have made wonderful thing for us; we have ur own newspaper. Remember his: in the past, we did not have anything like this. As time goes on, I wish you all success. Go on

Human Life And Money

S. D. Mangena, Potgietersrust, writes: To have sound health, the numan being depends upon good ood. It is the duty of our womenfolk to provide us with all the good food they are able to get.

Unfortunately, this does not seem to be the aim of many who, driven by greed for money, prefer o harm human life by offering harmful liquor concoctions to men in exchange for 'filthy lucre."

Surely, money is not something o prize above human life. Many now lying six feet deep below the surface of the earth found their way there prematurely through partaking of vile liquor concoc-

IN REPLY

Ph. Vhulahani.-Your letter, insufficiently addressed, cannot be published.

S. D. Stones.-Letters intended for publication in this newspaper must, in addition to pen-names, bear the full names of writers.

MANHATTAN BROTHERS ON CAPE TOUR

The Black Manhattan Brothers of Johannesburg accompanied by he well-known comedian and conjurer, Victor Mkize, will tour the Cape from October 13 and will perform at following centres: Queenstown, Kingwilliamstown and the African colleges in that vicinity, East London, Grahamstown, Port Elizabeth, Cape Town Beaufort West, Kimberley.

PRETORIA MUSIC COMPETITION

Eliminations for the T.A.T.A Primary Schools music competiions were held in the Dougall Hall, Marabastad on Saturday September 23. Similar reports came from Lady Selborne and Atteridgeville. The finals will be held at Marabastad where various centres.

in Pretoria and District will meet. Eastwood P. School choir under Mr. B. Sekoto led in the Marabastad zone and won the English and Afrikaans piece trophies. Marabastad Methodist School won the Bantu Prescribed piece trophy and Marabastad took the Own selection piece trophy.

Marabastad zone comprises Eastwood, Bantule, Onderstepoort, Wallmansthal Settlement and Bon Accord Locations.

> · Centre Helps Women To Buy Cheaply

Two hundred and thirty-two tins of condensed milk at 11d. a in were sold at the National War Memorial Goodwood Centre in one month. Among the other State-aided products sold were: 91 lbs. of tea at 3s. 9d. a lb: 43 tins of corned beef at 1s. 5d. a lb: and 14 tins of processed peas at 9d

VRYHEID: Success has crowned a three-year struggle on the part of the small A.M.E. Church congregation here. Numbering but 210 members, this congregation has made a great sacrifice to finance a new church building which was ecently completed and dedicated by Rt. Rev. I. H. Bonner. To Rev. V. T. Gule goes credit for his leadership and inspiration which counted much in spurring the congregation to exert great effort.

The new chapel is known as the

Mavuso Memorial Chapel -H. A. Xakaza

Who's Who In The News This Week

who extended words of sympathy in person or by telegrams) when their lorry was involved in an accident recently. The lorry was returning from Potchefstroom carrying members of the Wesleyn Church choir. Some of the passengers sustained injuries and were admitted to hospital, treated and discharged.

Mrs M. F. Xaba of Kingsley Natal who has been seriously ill for the last two weeks is on her way to recovery. Her two sons Philemon and Austin who were called home on her illness, have returned to Dundee and Johannes burg respectively.

Mesdames T. Mphahlele of Sophiatown, N. Mphahlele and D. T. T. Mapheto of W.N.T. visited relatives at Orlando West last weekend to extend messages of sympathy on the recent los through the death of Mrs. Theredi who passed away at Mphahlel Location Pietersburg. They were guests of Mrs Matlajoane.

Mr. A. L. J. Rabotapi is leaving for Cape Town on 5-10-50 to attend the 16th Session of the Right

Mr. and Mrs. G. Samuels of Mr. and Mrs. Sophie Khumalo Sophiatown wish to extend sincere of Haladu Mission, Nkande in Natal have been blessed with ellwishers throughout the Union baby girl. Both mother and child are well.

> To Mr. and Mrs. R. Cornelius Mseleku of M.G.M., Slaaihoek, baby boy has been born recently Mother and child are progressing favourably.

> Mr. Congress Pekane took office as librarian at Germiston Location nOctober 1. Mr. Pekane, a son of 'Dukathole" or Germiston Location, is a former student of Fort Hare where he obtained his Ba. chelor of Arts degree at the end of 1949.

WORDS


Without knowing the force of words, it is impossible to know men.-CONFUCIUS.

Think all you speak; but speak not all you think.


Thoughts are your own; your words are so no more.
—HENRY DELAUNE.

Words are not always auxiliaries of Truth. The spirit, and not the letter, performs the vital functions of Truth and Love

-MARY BAKER EDDY.







BANTU WORLD

SUBSCRIPTION RATES 12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- 3 months.

Write to:-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

Saturday October 7, 1950

The Individual On The Group?

One of the oldest struggles i history is that of the rights of the individual compared with his obligations towards the group to which he belongs. A balance has always to be kept between the two, but usually the group interests tend to outweig those of the individual, In South Africa, we hear from all sides far too much about the various group. and too little about the individual who compose those groups. Until such time as the individual is a! lowed to make his contribution to the common good, and is actually taught to do so, the growth of common loyalty to one country will be hard to encourage.

In this connection a sta eme made by a leading industrialist a a convention in Pretoria last wee is worth repeating. Mr. Harold Hart said: "Problems concerning human relations must always by of a delicate nature, involving th process of evolution and the impact of man-made laws can give rise to a host of other thorny pro blems we must start from the premise that the Natives are an inherent section of the South African community which if wise ly promoted can redound to the benefit of the country as a whole


Speaking at the same conference Dr. Eiselen said: "It is time w realised that there is no such thin as a drab, uniform stream labour which can be turned in any channel to serve any purpos "It should be patent to all the this stream is made up of an ur told number of individual apor tudes which can by skilfu canalisation be turned to good account while indifferent has will produce indifferent results."

We believe that progressive firms throughout the country ar in fact taking an ever-increasing interest in the welfare of their individual employees, but it mus rest with the Government to de fine more clearly what channel of employment shall be open to Africans. The establishment of industries in or near the Reserve will be welcomed as giving de liberate encouragement to African skill, but this is a long-term pro ject. The immediate need is for recognition of the worth of exist ing labour and, Dr. Eiseler also pointed out, a system of rewards for continuous efficien service. We cannot see why similar system should not also be applied on the farms.

As Dr. Eiselen recognises, ar efficient and contented labour force is closely linked with proper housing. Without a house, family , life is impossible.

We fully agree that economic housing is the object to be aimed at. This can be encouraged by the various 'self-build' scheme now under consideration and by the willing grant by the municipalities of long leases on the ground at a small rental. The most important step will, however, b the greater rewards for 'continuous efficiency service'. Such men will provide the backbone of a table community for they will have thier own homes and families and the knowledge that through their own efforts they can improve their position.

This seems to us commonsens The introduction of measures to achieve it would certainly receive African support because it is practical and deals with immediate problems and not with something that may or may not happen is the future. Above all it promise to deal with men and women a individuals and not just as a list of names.



Africans who have left "footprints on the sands of time" should have APPOINTED their biographies written and read by generations who will follow them. Biographies of men such as Tiyo Soga, P. J. Mzimba and J. Tengo Jabava have already been written; but there remain many others lacking. What of W. B. Rubusana Ph.D., E. J. Mgoboli. D.D. and J. L. Dube, Ph.D.

For example, Dr. is one of the leading men our race has produced. He founded and for man years managed Ohlange Inst tute, a name that might well be anged to John Dube Inst tute; he established the weekl "Ilanga Lase Natal" and was th first President-General of th African National Congress,

A biography of Dr. Dube would ave to make generous mention o Ar. Charles Dube, B.A., his brothe vith whom he built Ohlange Insti-

REVISION OF HISTORY NEEDED

South African history as taugh n our schools requires revision Phose items in it which arous acial animosity require recasting and a great deal of material which s not in the text-books needs in-

Cannot our educationists draw attention to this subject, and make suggestions to the authorities. Our own writers should make it their business to put down in black and

It is of real importance that stories will always be welcome in week after Miss E. M. L. Njamels Inkundla-Kgotla.

EXAMINER

Unesco reports that 52-year old phraim Amu, of the Ewe African Tribe, has recently been appointed n examiner of the Royal College Music in London. He is the first African ever to hold such a posi-

Amu started as a teacher at the resbyterian Teachers' Training ollege in Accra, where his musial compositions gave a new lease I life to many folk songs. He ater won a scholarship to England there he obtained Associate Mem. ership of the Royal College of

Returning to Africa, he became senior music master at Achimota Teachers' Training College where he is regarded as a one man encyclopaedia on African

He is now writing a book on the ubject.

WOMEN POINT THE WAY

Self-help has been preached to Africans a number of times lately Our columnist, "Sjambok," has imself appealed to Africans t follow his own example and doate 2s 6d. each month towards the Mendi Memorial Scholarship

Ready response has come from wo African nurses at Alberton starting with contributions of 2s. 6d. each earlier in the year, they followed up with larger amounts and, only a fortnight ago. white as many as possible of the one of them, Miss Margaret Majostories told of the old days. Such mbozi sent the final instalment. A

THE KEY AFRICAN-STABILISE HIM

(By F. Synnott)

vise. He is growing in economic mportance, He is becoming or aughter, sacrificing much to give is children slightly better education, preparing for the future. His demands are not so great as some hat are made in his name and which stir up fear. But neither he prepared to be consistently dis regarded. When he does speak he will be listened to for he has economic pressure. The country could not function for a day with out him. He is the man we should be watching, who when he develops a fraction more will have much more influence than the few Africans who are able to ge highet education and get into trades or professions.

By stabilisation in work I mean the way of living of a man who stays in a job for years, not or periodic contracts but as his coninual employment, and has his some, wife and family within daily travel distance of his work. This s the normal, natural way for me o live, and in which more and more Africans working in towns are coming to live, and in which al should live. The migratory labour system is destructive of the whole noral and social life of the people

Upon stabilisation in work the following advantages mus

1. An energetic and contented frame of mind. For a man who ha a regular job, and sees his child ren growing around him, work hard and is contented. .

2. Growth in economic skill. man who stays in a Job for a long time inevitably becomes more skilled and responsible in It.

3. Political responsibility. group of men living and workin egularly together come to un lerstand their mutual needs, and the way of organising mos effectively to assure them.

On the other hand men who are not stabilised in work suffer the ollowing ills: They lose contac with their own children, they fa by the way and lose fidelity to their wives. They become restles unhappy and embittered any one job, but keep on makin false starts and anding up in dead

In particular the Africans in this situation never belong anywhere properly, in town or in their home territory. They do not know each other well enough to consult and eganise and so before their social conditions. They wander around hearts, and when reached it is the

and a society formed of such The town African has even less people can have no roots and no political rights than his brother in progress. If we are looking for the Reserves. Yet he is becoming strategic ways of developing the paign, she collected by this means Key African, the town worker whom the future of the thing to aim at is his stabilisation in work, in Industry first, and even as far as possible in Mines.

A Big Advantage

great advantage about sing this point as one upon focus the struggle for African welfare is that it can be reated non-politically. It is true hat there is an idea that the pre ent government wishes to move he Africans from the towns, but his is theoretical rather than prac ical Dr. Malan has stated that to move the Bantu from the town was not a practical policy. It tnown that a greater measure of stabilisation, even in the mines was being proposed by the pre rious government, on grounds general justice and of economic idvantage to the country.

I believe that it could be made appeal to the present govern nent equally strongly, even if for different reason, because the Calvinist doctrine that is so strong mong the Nationalist Party has a very great faith in the Family

Moral Question

The way of approach of the African leaders would have to b altered in this case, the claim to economic rights less emphasised and the plain moral question madhe chief point. It would appeal t he basic conscience of all men ood will, which is near enough alike in all parties. In some way the position from the point of view of "stabilisation" has im proved under the new government, as for instance in the opera tion of the new regulation by which husbands and wives may ive together in the quarters of mestics, and even have their hildren there, by paying ar dditional tax to the Municipali ies. And it is possible that the idea of permitting Africans to build their own houses will lead to more housing, even if less up-to late, than the former plan of building a few costly houses which were never enough to go round. As I see it here, for different reason the two main S. African politica parties can equally be urged with this idea. And if you do stabilise the African nothing can stop his full social development.

This is an example of the ncient principle that if you for what is Primary and Fundamental in human rights, the first things such as work, wage amily life, rather than for Political Questions; if you think of Men rather than of catch phrases such as equality or apartheid, you will appeal to any human being. For we are all sinners, and have all got the moral law written in our insecure, agitated and unhappy, strongest thing in man.

did likewise. Both women have set a good example which our readers would do well to follow.

"Sjambok's" appeal has also been answered by the "Bantu World" whose contribution has already been sent to the fund.

MARY MCLEOD BETHUNE

Two phrases-"first" and "only Negro"-ring with familiar rhythm through the biography of 75-year old Mary Mcleod Bethune. Hers is a real success story.

Born in a cabin on a South Caroine plantation to parents not long of slavery, this Negro woman Mrs. Bethune is loved feared and ollowed. She is loved and revered hundreds of graduates of Bethune-Cookman College in Day. ona Beach Florida in the U.S.A. which she founded 46 years ago. She is frequently feared by public officials and private employers the nation over, who realise her power and recognise her persistence in ner fight for her race. She is folowed, by the 800,000 members of he National Council of Negro Women which she founded in 1935 and from whose continuous presidency she retired last November

ONLY A DOLLAR

AND A HALF

Providence lent a helping hand, and a bursary accounted for her education at Scotia Seminary, North Carolina; also at Moody Bible Institute in Chicago where he was the only Negro among white students.

From Moody Institute, she turned to teaching and, in 1897 she met and married a fellow teacher Al pertus Bethune who died in 1919. eaving her a son. A life-long fream came to reality one Octoper day in 1904 when, with but only a dollar and a half, a few soap boxes for furniture five little coloured girls for pupils a little faith and gumption, she started from a shack, the Daytona Educa ional and Industrial Training School of which she became presi dent. Going from door to door on a one-woman fund-raising camelso by selling fried fish and sweet potato money for the school. Help also came from other

Not alone in the sphere of edu ation did she help her 13,000,000 American Negro fellows; she also nfluenced legislation in their favour notably the considerable roundwork she laid on which was ounded the "Fair Employmen ractice Committee"- a federa roup set up to work for the el nination of discrimination in emlovment.

She also taught them self-help and self-reliance as well as self respect. She herself has represented well her fellows at the UN San Francisco Conference as associate consultant to the American delegation. Honours awards, meadls she has by the score; and explaining assets leading to her success, she puts it simply thus: "I believe in God. and so I believe in Mary Bethune."

WANTS TO KNOW-

Whether the world premiere of film based on the famou novel, "Cry, the Beloved Country vill be released simultaneously o European and non-European theatres.

-"WOZANAZO"

SALUTE THE Heroes

By The "Sphinx"

While the struggle to which I have referred was goin on in the Cape Colony, other African men and women, who played an important role in our history, were ousy organising and building naions in other parts of South Africa-nations that have enriched and adorned our unwritten his-

Beyond the Drakensburg Mo hoeshoe was gathering together y menas of diplomacy tribes which were fighting among themselves, and others who were flee ng from the cruel assegais of ome warlike tribes, which were out for conquest. He gathered hese tribes at the foot of Thaba Bosiu and built them into what s known to day as the Basuto na-

Unity At Spear Point

Down by the seaside, near to where the city of Durban stands shaka was uniting, by means of is mighty spear, tribes which vere quarrefling among themsel es into a powerful nation that nade the Zulu name admired and eared by both friend and foe.

Across the Vaal river and on ne banks of the Olifants River ekhukhune was also uniting some the Bapedi tribes, and making hem powerful and fearless. Fur her north, near the Limpopo Ri er, Ramapulana was building he Venda nation. Across Limpopo Khama, Sebele, Bathoen and Le ntswi were organising tribes which are known to-day as Baswana

Debt To Xhosas

But all these men and others shom I have not mentioned here ould not have had time to per form the great worth which they eccomplished, if the Xhosa people ad allowed the white man ross easily the Great Fish River and other rivers in the Cape, hey had not challenged the whit man's rifles and canons with their assegais and knobkerries.

I konw that with this view nany Africans particularly mempers of the tribes to which I have ferred, will not agree, because the first place they are unable connect one event of histor ith another, and secondly the nink that to connect Xhosa strugle with the events that were aking place outside the Cape is minimise the importance of th chievements of the men I havfready mentioned. But who car deny that if the white man had easily crossed the Great Fish River and other rivers in the Car would have reached Natal be Tshaka started building the ulu Nation, he would have crosod the Drakensburg before Mooeshoe laid the foundations of ie Basutu nations and would ve overrun the country up to Limpopo before Sekhukhune d Ramapulana dreamed of or anising their peoples?

(To be Continued)

DO YOU LIKE JIVE SWINGS BLUES? "BB" JIVE SERIES

isten to the Latest Addition to the swinging the Cat and How About That on BB611.

Dantainable at all Music Dealers and Cycle Stores.







It's wonderful how

easily Sunbeam spreads

These people tell you why they use SUNBEAM

A Doctor says: It's very important for my surgery to look clean and neat. That Sunbeam shine on the floors and furniture makes the room bright and cheerful, and helps to give my patients

A Bus Driver says: A Housewife says: I'm proud of my job, so I keep my uniform smart. In the same way, my wife is proud of our home. She keeps it bright with Sunbeam, the polish that stays shiny for days.

when you are polish-ing. It makes your work easier. And it's cheaper, too: a little and the shine

In big homes and small homes, in hotels and office buildings, wherever you go, you'll find that famous Sunbeam shine. Even the richest people choose Sunbeam for their homes-yet it costs no more than ordinary pelish.

Always ask for

SUNBEAM POLISH

Shines ... and shines ... and shines



PRESIDENT

Shoes for Men A GOODWEAR PRODUCT





ENGLISH-When you buy 2 Cycle Tyre or a Cycle Fube look for the little picture of Mr. Dunlop. Only strong Cycle Tyres and Tubes have this little picture of Mr. Dunlop. These Cycle Tyres and Tubes last a long. long time.






ZULU-Uma uthenga ithaya le bhayisikili noma ishu-bhu ubuke isithombe esincane sika Mnz. Dunlop. Amathaya namashubhu agotho anawo lomfanekiso ka Mnz. Dunlop. Lamathaya namashubhu ebhayisikili ahlala ithuba elide kakhulu.





SESOTHO-Ha u reka thaere kapa chopo u lebelle sets'oants'o se senyenyane sa Mohl. Dunlop. Lithaere le lichopo tse tiileng ke tsona feela tse nang le sets'oants'o sena se se nyenyane sa Mohl. Dunlop. Lithaere tsena tsa baesekele le lichopo li qeta baka se selelele.







CYCLE TYRES AND TUBES

THUTO EA BA HOLILENG LITLHAHISO TSA HUSS

"Ho hore ho tle ho aojoe makaqabetsi, eka khona ho hlohloe moea oa thuto." Ho rialo Prof. Ramanathan, 'me ha e sale ho thehoa mekhatlo ea ba sebelisanang hmmoho naheng ea India, le 'Muso oa teng o talima ntlha eo ka mahlo a mabeli, ho hlokahalang ke hore sechba se rutoe boholo le molemo oa mosebetsi oo, homme ha sechaba se lakatsa ho kenya matsoho morerong oo, e ke e be ka likelello le maikutlo a hloekileng, achabetsoeng ke mahlaseli a letsatsi homme -hoo ekaba ha Marema-Tlou a ka behoa lekhalong la leseli la thuto, ho lekana ho ts'oara mesebetsi ea oona.

Thuto e tlamahanya barutoa;

thong. Ka tse etsahetseng, ho hlo-

kometsoe hore ha batho ba thoma

ho ipopahanya ntho e le 'ngoe, ba

ithuta seo ka ho sebeletsana ka

bokhabane le ho tlatsana, 'me ba

be ba ikutloe ba rata ho ikhorisa

melapotso ea tsebo e batsi. Sena

ke se seng se ile sa etsahala me

Batho ba Bats'o ba rata ho bua

haholo le ho latelisisa ho fumana ntlha ea taba ha ba le liphuthe-

hong le libokeng, empa ho mole-

mo hoo ba lokelang ho itemosa ho-

na, ke hore lipuo ha li fete like-

tso, ka hona he, ba Bats'o ba Li-

naheng tsa Transkei ba ile ba nka

mehato ho latela litsela tse ncha

- E ISA KUTLOANONG

Ho boetse ho bonoe hape hore

thuto e thehiloeng hantle, e lebisa

nga ea kutloanong. Mohlala oa 'ne-

ke oa mosebetsi o ileng oa etsoa

naheng ea Denmark, eo nakong ea

lilemo tse mashome a mahlano

atlehileng haholo lefapheng le li-

tsohle tse kotuloang lirapeng li

rekisoa hammoho. Homme ho ka

thoe sesosa sa kutloano e mokhe-

Lilemong tse itseng tse masho-

ne a supileng tse fetileng, ho ile

ha thehoa mokhatlo naheng eo ho

ruta sechaba, haholo sechaba se

hoa tsejoa hore lilemong tse lekho-

lo tse ileng, batho ba naha ena e

ne e le mafutsana a bonahalang a

sena tsoelo-pele le ho hloka tema

nosebetsing oa ona, e le sechaba

e bonahalang se hlokofetse se ta-

imeha eka se nyatsa ho hong kapa

o ho belaella, se sa bonts'e le

no le molemo, empa kajeno ke se

aba se akhetseng matalimo pele

homme batho ba utloanang ba

lokela ho etsa le ho phetha me-

rero ea bona ka bo bona, e seng

ba susutlelloe ka morao, ba

AFRICAN

EDUCATION

Kutloano ke morero oa 'nete,

ebelisang temo ea mobu. Ho bile

thoahali ee ke sefe?

tsa tsebo.

taba tsa temo.

khatlong e naheng ea Transkei.

Monghali Ramanathan, o rej thuto e na le mekha e mebeli, kutloano ke thuto e kholo ba-(a) Ho ithuta ka ho tlatsana, (b) Ho ithutela ho tlatsana, (c) Thuto e batsi ea ba itokisetsang ho ba Marema-Tlou, lintlheng tse ngata.

(a) Haeba merero e meng ea Ba Tlatsanang e le metle, e tla ba ntho e mokhethoa, e tlang ho fetoha sesupo le thuto le ho bopahanya moea oa ho utloana litabeng tsa mosebetsi oo. Mosebetsi I ts'ebetso ea Batlatsani li tla atle ha ho sebeletsanoe ka bots'epehi. khoebo e be e ntle-ntle, basebetsi le batlatsani ba utloisise mosebe tsi oa bona, 'me hoo ho fetohe hape sethala sa thuto mahlong a sechaba, ka hona se tla ela seli ho hore, kopano ke khokanyana ea

(b) Ho ruta batho ho sebelisana ka kutloano, ke ho fera bao ba joalo ho ba lintho tse tla ba methed e sefea ho sireletsa kutloano le ts'ebelisano ea bon- a tla ithuta ho hlokomela le no poulela sele-

Mekhoa e mengata eo ka eona ho sebelisanoang hammoho; ho rutanoa lintho tsa bohlokoa ka mesebetsi le likeletso ke ba seng ba ena le tsebo, ho baloe le liqets'oana a nang le lipolelo thuto ca kutloano, (mangoloana, libuka le maselinyana), ho rutoe ba bang lipuo, ho, ba le lihlopha tse rutanang mahlale likolong le matlong a boithabiso a sechaba, matlong a libuka le a ho

(c) Thuto ka Kakaretso, ke se pheo seo ho buuang ka sona monà se ngotsoeng holima lihloho tse fapaneng, empa li lebisa ntlheng

Ba bali ba rona ba nang le kutlo e hloekileng, le tsebe e ntle ho utloisisa se boleloang, ha ba ka ba ithuta tse boletsoeng li qoqitsoeng qubung ea lipolelo tsa Leselinyana la Madras, ba tla kotula tse mo

KE NTHO E LE 'NGOE

Thute le tlatsano ke nong tsa siba leng; ho rialo, ke hore ke tho tsa mofuta o le mong, tse bopang ntho e le 'ngoe. Bobehi ba tsona. ke mohloli le ts'imoloho ea katle-

ROAD OF

as high as B.A. and Higher.

A John Dickinson

(OR MATRIC OR J. C., OR EVEN STD VI)

THIS IS POSSIBLE (AT SLIGHT COST) THANKS TO THE

POSTAL TUITION

Write to: THE PRINCIPAL (MR. C.H. WILSENACH M.A.)

STATE THE STANDARD OR EXAMINATION

YOU HAVE PASSED.

"The Path of a Million Pens"

Bantu Peoples College, 431, Vermeulen Street, Pretoria.

LEKALA LA BA BATS'O BASUPISING BA TEMO LE LEBESE

Ho na le libaka tseo, lipolasing tsa South African Native Trust; ho nang le Basupisi ba Temo ea Mobu ba Makhooa, ba sebetsanang le tsohle tse amanang le polasi ea Trust. Ho feta mona, basupisi bana

sang, literata le tse ahang.

(ii) Ho hlokomela lipoho le lithole tsa lesika, tse alingoang batho, le lithole tsa lebese.

(iii) Ho jala le ho baballa peo ea nete e eeng e rekisetsoe batala.

(iv) Ho lema furu ca lipoho le li phoofolo tsa maeto.

(v) Ho lema lifate tsa litholoana.

(vi) Ho etsa mohlala mahlong batho linthong tse hlokahalang. E re ka ha libaka tsena tse lipola-'ng tsa Trust, e le libaka tsa bohlokoa ruri ho lokiseng lesika le batlahalang la liphoofolo, lipolasi tsa ngata le liphoofolo, tsa tsona tse ntlafalitsoeng li behioe ka tlaase mona. Ho boetse ho boletsoe le libaka tseo ho hlopshoang tsa tsa lebese.

Lebese, Libakeng te o ka pepesoang ntle ho lihlong. Tse Bophirima.

(i) Blydskap, Thaba-Nchu.- Pee ho ne ho ruiloe likhomo tsa lifeela, ebileng e 'ngoe ea linaha tse Jersey, homme ea re hore likhomo tseo li atlehe, ha romeloa tse ling Fort Cox, moo ho ileng ha shoa igoe e neng e bolaoe ke liboseleis Lefats'eng lohle, ha ho moo Likhomo tse setseng li ile tsa rokutloano e leng matla ho feta e naheng ea Denmark, ntlheng ea meloa Taungs. ho sebelisa temo le mobu; hoba

Ka morao ho moo ho ile ha romeloa likhomo tsa Ma-Friesland. 'me ho boetse ho reriloe hore li romelloe 'nge 'ngoe hape. Likhomo tse 30 li se li le Gompies, ha tse mashome a supileng li ntse li bolokiloe, ka lebaka la komello e naheng ca Ciskei.

Ho ntse ho reroa hore likhome tsa Ma-Fries li tlosoe ho tle tse soothoana tsa Ma-Swiss. Lebese le ile la romeloa hohle ka mokhoa o na:- Lipetlele, 3,112 Gals. Likolong gals. Manamaneng, 4,700 gals. Le itsoeng, 10,125 gals. Kaofela ebile 589 gals. Bathong feela, 1,902 se 20 ke litsoetse ha tse 25 e le li emeng tse sebetsanang le mafi a

(ii) Wesselsvlei, Kuruman.- Ho na le likhomo tse 122 tsa Red Polls ts'oanela ho lakatsa ho fihla tese 49 ke litsoetse, tse 37 ke lithole maneng ea merero ea bona, le Lebese la tsona tsohle ebile 19,341 me bll gals, ea mail ea ro neloa Lipetleleng.

Would YOU like to hold a University Degree? (iii) Glen Red, Vryburg.- Sebateng sena ho reriloe hore likhomo se mona manaka a makhuts'oa nyane, li chenchoe, ho tlisoe tsa l Red-Polls. Ho na le likhomo 61, 'me Bantu People's College se 20 ke litsotse ha tse 25 e le lihole. Sechaba sa Batala se rata ha- Botoro 568 lbs. Ghee 8,169 lbs. Chenpe ho reka manamane a matona o e iketsetsa lipoho.

> (iv) Stamskraal, Taung.- Likhono tse neng li le 113 tsa li-Jersey se 64 ke litsoetse ha tse 45 e le li hole. Lebese la tsona ke 17,957 als. Le ile la rekisoa £789.3.0. ho

You can start on this ROAD wherever you may be. You can continue on this ROAD to wherever you wish to be. The B.P.C. will pick you up, as low as Std III. The B.P.C. will help you on, ho fihla kapele ho feta moo. Empa ba ke ke ba batla ho etsa ntho eo ba sa e tsebeng.

Thuto e hlile e ea hlokahala loba 'nete ke hore kutloano l ts'ebelisano lia batleha, ke ntho es bohlokoa ho feta eo re e fuma nang Mekhatlong le 'Musong. Mo ho sebelisanoang ho sa honohela noe, motho ka mong o lokela h seba tsohle tse etsoang le tse etsa halang, a utloele mong ka mong bohloko, a rute maikutlo a hae ho nahanela ng'a e le 'ngoe le bao sebelisanang le bona, ho sita nona ho etsa tse tlang hoba molemo ho bona.

E ne e ka Batho ba Bats'o ba ka ooloka mekhoa eane eo ho neng ho sebelisanoa ka eona, ho hore ho t sielanoe, ho kalimanoe, ho tlatsabeloe likheo tse teng sechabeng

BA LONYA Ho se ho bonahetse ka makhetle mangata kamoo bo-chochokoan ba bangata ba itjellang liholo tsa batho ka liteme, ba qhekelle batho ba siretsoeng ke lera la ho se tse be. Ha litaba li le tjenana, e ne ka batho le bona ba ka itemos bohlale boo ba tlang ho thibela li phokojoe tsena tsa baja-qhoqha a 1,798 lbs. ho finyella metseng ea bona, ho mme ba ipolokele matlotlo le maruo a bona moo ts'oele tsena l mefome li se nang ho honyella Thuto ea botho ke ntho ea bohlo koa mosebetsing ona, hoba ke mo

batho ba sebelisanang hammoho e leng moo maikutlong a mangata a lohlahanng, le moo botho ba nete ba motho bo ka bonts'oang ba ba ba ithutoa ke ba bang.

Linaheng tse lihlohleng ts Europe, America, le Asia, ho rutoa batho ho sebetsa le ho tlatsa-na linthong tsohle. Thuto ena e hlohloa moeeng oa barutuoa ba li kolo tse nyenyane. Likolo tse Kholo, Likolo tse Phahameng, libu keng lihlopheng tsa barutoa, libukaneng, likoranteng baesekopong le oaealeseng.

(i) Ho boloka liphahlo tse sebe- batho feela, ha £236.2.0. e ile ea rekoa ke ba Fekitori ea mesebets. a Lebese a Vryburg.

> Ho boetse ho na le likhomo tse mashome a mararo tsa lesika la Batala le nang le poho ea Jersey ia Mokgoreng, e nehelanoeng ke Muso. Mosebetsana oo o talimane e litaba tsa ho nosetsa naha.

(v) Mooifontein, Lichtenburg.-Mona ho galiloe ka likhomo tse 59 tsa Red Polls, tse tsoang Kuruman. Tse 48 ke litsoetse, li bile li na le lipoho tse tse tharo tse tsoang 'Musong, tipong ca Dohne.

Mafing Bophirima

Seterekeng sa Kuruman, Barkly West, Vryburg, Zeerust le Pilansberg, ho na le Batala ba bangata ba romelang mail lifeketoring, empa kantle ho tipo ea Taung e polasing ea Trust, e sebetsoang hantle, mo sebetsi oo o ka etsoa hantle ha batala ba ne ba ka o kopanela.

Trust e tlassa Batala ba ratang ho rekisa lebese la bona, e le lebese, kapa mafi. E e e gale ka ho ba romela mechini e silang likane, le litoromolo, sekala le boilara le ho aha ntlo ea lebese ea rontabole, ebang moo ho bokelloang lebese. Lintho tsena li rekoa ka ho huloa ha chelete e itseng thekong ea lebese ka khoeli le khoeli. Hangata, schaka seo ho bokelloang lebese ho sona se okameloa ke Mosupisi ho fihlela sechaba se ka ba sa tseba ho lekana ho lefa motho ea ka sebetsang moo-

Lebeseng Leboca

(i) Leeuwkraal, Hammanskraal.-Ho tloha khoeling ea Mphalane, 948, ho fihla khoeling ea Phupu 1949, ho ile ha rekisoa lebese ho baahi ba motse oa Temba le tlisitseng chelete e £286.9s.9d. Lebese le ne le bile le batloa ho feta kanoo le ka fumanehang.

(ii) Rolle, Bushbuckridge.- Moebetši o sebakeng sena, ha o atlehe ca letho, hoba Batala ba teng ba loka cheseho ho oona.

(iii) Olifants, Nebo .- Mosebets sebakeng sena le oona ha o atle-

(iv) Clhoe, Pietersburg.- Mosepetsi u mona o terrim yake hantle o ile ha hanngoa li-gallons tso 11,724 tsa lebese, ha rekisoa mafi etsang chelete e £578, 10s.

(v) Gompies, Potgietersrust .-Likhomo tsa Ma-Fries tse tsoang keng sena ho tla eketsa lebese.

Mafing Leboea

Barberton ho ho na le libaka tse ëshome le metso e mebeli tsa li teiri, tse 6 ho tsona li igaletsoe ke batho tje. Ho fumanoa tjena:- Lebese le hanngoang ke 39,234 gals. lete e rekileng tsohle, £1,241.15s.0d.

Piet Retief ho na le litipo tse peli Oranjedal le Resendal. Mosebetsi oo o ne o galoe ke Batala ba neng ba tlise liphahlo tsa bona tsa ho sebetsa. Ho tloha khoeling ea Ts'itoe, 1948, ho ile ha rekisoa mafi a ileng a etsa £231.3s.5d.

Tsa Lebese Ciskei

Bekruipkop, King William's Town.— Likhomo tse sebakeng se-na ke litsoetse tse 132, lipholo tse 14 le tse tona tse ling tse 25. Lebese le ileng la rekisoa le fumane theko ea £939.3s.1d. Poello e 'ngoe ea chelete ebile £615.19s.7d. e fumanoeng liphoofolong.Makoko a rekoa ka £27,2s,8d. ha £14 e fumanoe makhulong. Mosebetsi oa ho oopa litaba o qaliloe khoeling ea Pulungoana 1948. Ho reroa ho etsa teri polasing ea Trust ea "Rembron", Whittlesea.

Lebese Natala

(i) Vuma, Eshowe.- Likhomo tsa mofuta oa Mafolokannere tse sebakeng sena li lokela ho isoa noe, ho llelanoe letseetsee, ho thi- Kromspruit (Western Areas) ka morero oa hoa kopanngoa le tsa nali a Red Polls ho, etsa lesika le kopaneng, e le hore ho tle ho lekooe lesika la likhomo tsa ha Zulu Likhomo tsa li-Jersey e sa ntsane e le tsona tse ratoang malebana le lebese, leo boholo ba lona bo fepoang manamane a fusiselitsoeng Ke lebese le 5,796 gals. Lebese le rekisitsoeng ebile 947 gals, le mafi

> Likhomo tsa mafolokannere l ne li le 64, tse 46 e le litsoetsoe. Li- Loetse 'Muso o tle o fumane litaba esi e le 45, tse 43 e le tse ts'éhali Ho na le likhomo tse 165 tsa lesika a ha Nguni, tse 114 ho tsona 1

(ii) Amansimtoti, Umbumbulu. Ho na le likhomo tse sehlots'oan: sa li-Dexter tse nang le lipoho tsa sona. Li rekisetsoa Batala.

(iii) Tokazi, Nongoma.- Likhomo tsa li-Red Polls II romeloa Komspruit. Ho talimanoa le lesika la Likhomo tsa ha Zulu, Tokazi. Li-Red Polls li 91, le poho e le 'ngoe le lipoho tse ts'envane tse 26-Ha ho ha moo ho thehiloeng li

tipo tsa mafi, Natala.

Mo-Afrika O Ea Hospatala



Mona ho bonts'oa Mo-Afrika a hlahlojoa ke ngaka ea meno hospalaleng sa King Edward VIII sa bao e seng Makhooa, Durban.

KOMISHINARA SEBOKENG SA BANNA



Mona ho bonts'oa Komishinara oa ba Bats'o seterekeng sa Sibasa, Northern Transvaal ha Morena Tshikundu moo ho rerisanoang ka tsa Lekhotla la setereke seo.

Raporoto Tsa Litereke Tse Ka Tikolohong Ea Kopano

Metseng ea Batala ho ntse ho

metseng ea Colosa le Qora.

Willowvale:

Mahareng a khoeli ea Phupu le Phato, ho bile le pula e ileng ea na matsatsi a mahlano, homme matsatsing ao, ho ile ha mesharoa inche e le 'ngoe. Metsi a sa nisane a le mangata. Mafafatsane a ileng a potlaka ho na a ile a tla akofisa joang ho mela kapèle ho feta kamehla. Selemo se se se kene.

Ho se ho ntse ho poloa poone e liqong, eba e olosa e ts'eloa nekoting, sebakeng sena. Ha pula e ka 'na ea tsoela pele ho na, ho ebeletsoe hore sechaba se tla potlakela ho lema kapele.

Khoeling ea Phato Komishenara ile a potoloha le libakeng tse Bikana, Nocwane, Qora River, Vtsimbakazi le Nkelekete ho lefa meputso ho bahlankana ba sebetsang mekoaqong le ba ahang orogo ba noka ea Nqabara.

SEBOKA SA MATICHERE

Matichere a Willowvale a ile a ba le seboka Sekolong se Phahaneng sa Mishone oa Ngabara nohla la 19 Phato. Sekolo sa ha Gwady se tlas'a Tichere e kholo, Mr. Mahlati, se ile sa chakeloa ke Mohlahlobi oa Likolo, ho hlahloba barutuoa ba sona.

Ho bonahala lipeo tsa bohloko ba feberu bo le matla selerekeng sena. Mong. James Xokwe, mongoli oa lihofeising tsa 'Muso, o ileng a boela mosebetsing ka morao ho hore a ke a bothe liphateng nako e e sang khoeli. O bonahala a le bophelong bo

Bo Rametse e 39 mona, ba ntse a etsa palo ea lintho le tsohle tse manang le Temo le Ts'ebetso ea Mobu, e le hore khoeling es i se li hlophiloe kaofela. Bishop Manxiwa, Ramotse oa Ntlabane, o sitiloe ho phetha mosebetsi oa hae ka mabaka a itseng.

Idutiwa:

Khoeling ea Phato ho nele pula leng ea mesharoa ka 1.65 ins. Batala ba se ba ntse ba qala ho ohethohela masimo a bona ho locisetsa nako ea temo ea seiemo Liphoofolo ka kakaretso li sa le ntle. Homme ha e le mona le kile a re fahla! e sa le mathoasong elemo, ho lebeletsoe hore liphoo folo tseo li tla ba betere.

Joaloka kamehla, 'Maseterata o ile a chakela metseng ea Mqonci, Ebende, Gwadana le Esikobeni ka litaba tsa Puso. Lefu le neng le hlasetse motse oa Qora la feberu, matsatsing a fetileng, le phekotsoe bathong. Ho ile ha sebetsoa bohle oa neng ba kula, homme ho tloha 100 ha ho es'o boleloe letho.

Batho ba metse ea Esingment, Nxamagele, Cwecweni. Tora le nts'etsoa mesebetsi ea ho ntlafatsa Xonye ba hlometsoe mehala e tlohang Idutywa ho ea liposong naha ka bokhabane. Ho bile ho tsa bona, ho hore liposong tseo tsa sebelitsoe ka katleho ho tlosa bona ba se ke ba khathatseha batho, ho fallela libakeng tse

Men who matter




Your respect for a man is influenced by the way he is shaved. With a man who matters, you expect his shaving to be beyond criticism. You can be certain he uses Blue Gillette blades-

the best and, in the end, the most economical, too.

Blue Gillette

'Good Mornings' begin with Gillette

BLADES FOR 1/3





"My advice is to take PARTONS Purifying Pills"

says J.T.M.

Here is a letter from another user of the famous Partons Purifying Pills.

"I was very sickly. My stomach was out of order. My blood was impure. I thought my case was hopeless but a friend advised me to try Partons Puritying Pills which had cured him. I did so and am pleased to say that I am healthy and strong. I wish you to publish this letter so that other sufferers may benefit. My advice is to take Partons Purifying Pills. They are wonderful."

When you feel heavy and tired and your stomach feels full, you should let Partons Purifying Pills remove those waste poisons from your body. Take Partons before you go to sleep. In the morning your bowel is cleaned out. Your blood is stron; and pure. You feel fresh and young and full of the try once more.

Get Partons Purifying Pills om your Chemist or store 50 Pills cost 1/6. 30 Pills cost 1/-.



EYE SUFFERERS

HAVE your eyes examined. Come and see our variety of new frames. We also do optical repairs. Right-house's Opticians, 14 Mylur House, Cor. Jeppe and Sauer Street. Entrance Jeppe Street through passage

MAIKUTLO A BABADI

PHILIPPOLIS: Mona re tsibisa

babali lefu la mosali-moholo Salo-

J. Bofelo a thusana le Rev. Maro-

hanye, oa A.M.E. Ho iloe ha binoa

Hase Bohlale

P. J. E. Noka, Brakpan, o re: Ke

rata ho tsebisa motsoalle oaka oa

'Na kere ha motsoalle oaka

'Mamalaesha' Le

Ba Mo Politeng

L. V. Magoro, Germiston, o re: Dho! kea kopa morena nke ke arabe "Mamalaesha" le ba mo poti-

leng ka tabahali ea Sekhooa mo ko-

'Mamalaesha" history -ea kora

nta ena ha a e tsebe hore e galehile

joang. Lea its'ehisa batho; na uena "Mamalaesha" u kholoa hore

Bantu World", e ka fothola puo

ea Senyesemane? Ha kere Litsibisc

tse tsoang 'musong li hlaha ka Se

khooa, joale, bahlahisi ba ts'oanetse

no reka pampiri ena, ba tle ba be e bopaki ba hore li kentsoe. "Ma-

malaesha", le bohle ba nahanang joaloka uena, tseba! "Bantu World"

ha e ts'oane le pampiri tsena: Mo eletsi oa Basotho, Ilanga Lase Natali, Mphatlalatsane, Imvo Zabantsundu, Naleli ea Batswana, Izwi

La Maswazi, Mochochonono le Leselinyana. Hase tsa sechaba; e 'ngoe e e 'ngoe, e theiloe holim'a puo le 'ngoe. Ena le llang ka sekhooa ho eona, e theiloe holim'a lipuo tso-

hle tsee buuang mona Afrika

Phadima M. Bosele, o re: Hangata

nna ke ee ke bone sechaba se re

se ilo sebeletsa morena. Byale eena

kgosi o sebeletsa sechaba eng? Ke

in the world

Smoother Running

FAMOUS-

machine than the

The richest man

could not buy a

ranteng ena"

-J. Bofelo.

sefela sa 241 sa ba hlomohileng

Karabo Mabapi Le Ho Kopangoa Ha Lipuo

S. S. SEBITLOANE, BLOEMFONTEIN, O RE: Kea u leboha mor'a Moiloa: Ha eba ke tsebile ho bala le ho balisisa hantle e tlaba ke utloile ha Monghali Moiloa a re: "Ha se puo e ts'oanang e ka bopang sechaba hore se utloane.' Puong ena kere: Ha ene e le ho ka etsoang hore ke fuoe sebaka, ke ne ke lla tlatsa koranta ena ea morafe ka lipolelo.

'Me ha ho le joalo, nka mpa ka rona Basotho kaofela le ho buoa re: Merabe e mengata (ka lihlopha le rona ka molomo oa mohlanka le liboko tsa eona) e ile ea fallela oa ona, Dr. J. M. Nhlapo; e le hore ho Morena Moshoeshoe e buoa li- re tle re kopane ka puo, ka kupuo le maleme a fapafapaneng; e-mpa eitse ka lebaka la ho hahisa-ha re na ho haha "Tora ea Babena ha 'moho, le ho kalimana ma- le"; re tla haha Afrika-e-Molemo! ntsoe, kajeno ba na le puo e le 'ngoe, e bitsoang Sesotho sa ha Moshoeshoe (Southern Sotho), se nang le mantsoe a mangata a nepang lihlaloso ka mefuta-futa ea

E 'ngoe ea lipotso tsa Mong Moiloa ke ena: Ke eng ha mofuta oa Rats'oeu le 'Matsoeu ona o sa etse hore o bope puo e le 'ngoe?

Ena potso ke e araba ka mokhoa

Lichaba tsa Manyesemane li se li bopile puo e kholo ea Se-English" ka "kalimano ea mantsoe." Ke eletsa mor'a Moiloa ka hore a ke a ipalle bukana ea Dr Nhlapo e bitsoang "Bantu Babel" e fumanoa ho: The African Bookman, P.O. Box 3115, Cape Town; e rekoa ka 1s. feela.

E 'ngoe potso ea Mong Moiloa ke ena: "Na ke neng Molimo o ileng oa iphumana o le phoso ka ho ferekanya puo ea batho mohla "Tora ea Babele." Ena potso eona ke e araba tjena:

Mohlomong ka har'a "Bebele" ha ho na temana e supang moo Brits, hore hase bohlalefi, kapa ho-Molimo o fetotseng kotlo eo; na ho tseba sekhooa, ha a re "Se-Empa leha ho ho ka ba joalo, kere: khooa ho ka romelloa litaba ka so-Se teng seo Molimo o se fetotseng. na koraneng ena." se sa ngoloang "Bebeleng..' Ke ho kenya bohlale ba 'nete ho Mofu Morena Moshoeshoe hore a bope mella litaba tsa hae ka sekhooa merabe ho e etsa ngata e le 'ngoe | feela; empa a li romele koranteng le puo le 'ngoe.

Ena ke pontso e mponts'ang, 'na le likolo tsa ho bala; hana, bao ba ts'oanelang batho ka nako e loke e mots'o!

Homme, ha ho le joalo, Jehova rata ho ngola sekhooa, ho ngolla Morena Molimo o phelang O ka Manyesemane, a kana a etsa joalo nna oa ithatela ho eketsa le ho ho koranteng tsa oona; empa eseng ho lisa mosebetsi oo oa Morena Mo- ena ea rona. Ke a makae makhooa shoeshoe ka ho kopanya puo ea moo Brits a balang Bantu World?

buna joana gobane ke utloa dicha-ba di lla bakeng sa tlala.

moo a tsoang empa ge a fihla moo o ea se ama a tlola molao. gae o batla mochelo. Makgosi ke Molimo o file motho e ka baka la eng a sa bueng ka taba

Bana Ba Sa Kweng Molao

Lucas M. Letswalo, o re: Nke u ntumelle sebakanyana nke ke boledise ka bosesane mabapi le bana e kholo haholo. ba sa koeng molao koa loapeng le

Gothoe molato ke oa tichere gooane e le eena ea kenyang ngoana sekolo. Ke kgale ke bala pampiri ena feela e se ka koa motho a bolela nete gore na molato ke oa mang.

me-ngoana Base. Eo mora hae a Ke nnete molato ke oa tichere bitsoang Mosala ea mane Kroonstad. Mosali-moholo o hlokahetse khoeling ea July ka la 29 ho eona. Mona re hlahisa hore bao etsebe go disa.

leng seng ka ena, ba tsebe hore Ka polelo e ngoe o re ngoana oa noga o tsalwa le botlhoko. Ngoana mosali-moholo ha a sa phela. Re jekile ho fumana ba habo. tsoa lapeng a se na molao. O soa-Kamoo a neng a se a holile ka teng, ho fihlela Molimo u mo kgalemo ea tichere. hopola. Lilemo tsa hae 98. Ka

nako eo seng ka ena e ne e le Na re ka re ka gore alo bana ba kereke ea hae Church of ka fumana hlompho kapa oona moao o sa melang. Taba ea go makatsa batho bana ga ba re selo ka ba-O lle a bolokoa ke mokatikasta na ba sa eng sekolong.

> Tlogelang go hloea motho le hlohlooho gobane a sa tsebe.

Konkerese Thaba 'Nchu

O. O. Seata, o re: Mo pampiring a 16-9-50, rre J. M. Nthakha wa Phiritona o laletsa MaAfrika a netse le metsana yotlhe ya Freiiata go romela baemedi kwa pitsong e kgolo ya lekgotla ja African National Congress la D.F.S.
Rre Nthakha o bolela gore O.F. S. e na le boikarabelo jo bogolo ka gonne Dr. J. S. Moroka e le ene President-General wa Le hona ha ke mo thibele ho rotsa makgooa. Likomponeng ho na e monnyane hore Molimo O ntse O tla hloloa ho fumana koranta ena A.N.C. mo South Afrika. Nna ke etsa liphetoho tse molemo tse hobane engotsoe sekhooa ke motho swaba go bolelela Nthakha gore mono Thaba 'Nchu, lekgotla jeo ga re le itse. Re le bala fela mo di-

Motho Le Seo E Seng Sa Hae

P. M. Pelcho, o re: Motho o etsa motho oa mo fa tsimo le so hle sa eona. Motho a bolelloa ho Monna ha a ea mosebetsing tero- re a seke a ama sefate seng emps pong o bolelloa gore a kgutlele gae ka bohlale ba hae eena eaba

> Molimo o file motho e motso moriri o motso empa kajeno motho e motso o fumana hore sec Molimo O mo fileng sona hase sona o etsa kamoo a ka khonang kateng bakeng sa moriri oo Molimo a mo fileng oona.

> Kajeno re bona batho bangata ba ntse ba leka mekhoa e mengata ea ho atisa meriri ea bona hore e be metelele. Taba ena ke phoso

Phetolo Go Enezem

J. J. M. Rapodile, o re: Ke fetola taba ya Enezem e tswileng pampiring ya di 23 September ge a re ee na o bona gore ge mosimane a sena gobane mang le mang ea disang di- ntatagoe a dula le magoe empa ba kgomo ge e nngoe e timela molato phela ka mekgahloane ka lapeng a ke oa gage gobane go tla thoe ge a sebetsa empa ts'ebetso ea gagoe e sa ye pele mme go fihla nako ea gore a nyale mme a se na selo sa go nyala.

Ezem o re eena o bona gore mosinetse go rutoa molao ke tichere ka mane ga e le gore o na le boitshoaro bo bo pila a bonagala gore a ka phedisa ngwananyana eena a a fiwe ngwanyana oo feela a seke a ntsha letho.

Empa nna ke re gayo motho ya ka ntshang ngwana wa gage feela kantle ga bogadi a bile a itse gore ee molato. Molato oa tichere ke oya ga moroa ke tlhokile. Go bile gobane e le motho e mots'o. Kamo- go kaone ge e ne e le gore o ya ga so ga thoe motho e moso ga a na mohumi; gona motswadi o itse gore lege a a sa ntshetsoa selo koa a yang teng a iketla a cha a namile maoto a mabedi empa morwa ke tlhokile eena a tshoanetse go sebetsa a be a ntse bonyane.

Karabo Go Madiba

Elias Sekwele, o re: Motsoalle, seba gore mopi oa gago e leng Morena Modimo gaise a go letlelle gore o nyale mosadi. Bala mo pesalemeng mme utla fumana nnete eotlhe ea taba ena.

(Lekwalo lena ga re le hlagise ka tlalo goba ga re utiwe puo ea Sekwele gore na e lebisa go kae. Morulaganyi, B.W.)

FOR ROBUST HEALTH!



Obtainable from all grocers in bags of 100lbs., 50lbs., 25lbs., 10lbs., 5lbs. Manufacturers: PREMIER MILLS Co. Ltd. Johannesburg



The last quick rinse in Reckitt's Blue makes all the difference to white washing. I've used Reckitt's Blue for many years, and everybody always tells me how nice and white my washing is.

Even when white things have been rubbed and scrubbed till all the dirt is gone they sometimes still look yellowish grey. But not after they've been dipped in Reckitt's Blue. The last Blue rinse makes them white as snow. And it is so

Reckitt's BLUE

Makes white washing really white

MAHLOKO A RAMATHESELE

Thuso ea NETE ke ENA

Lefats'eng lohle likete tsa basali ba neng ba hlorisoa ke mahloko, linoko tse tiileng tse bakoang ke "ramathesele" joale ba phetha mesebetsi ea bona ea matsatsi ka pina e reng—teboho ho De Witt's Pills. Khathatso ea bona e ne e bakiloe ke liphio tse neng li sa sebetse hantle-mohlomong hona ke ho bakang ea hau kha-

Liphio tse sa sebetseng hantle li ka amana le bophelo ba mele oa hau. Liphio tsena tse hlokehang li na le mosebetsi o sa khaotseng oa ho nts'etsa ntle lits'ila tsa 'mele tseo, ha li sa qhaloa, hangata li eeng li hlahise mahloko a ramathesele, mageba le bohloko bo hlahang kapele.



Qala tsela ea moriane o tsebehang lefats'eng lohle, o lokisitsoeng ka hlokomelo ho busetsa liphio bophelong bo hlockileng-De Witt's Pills. Li kenella meling ea khathatso 'me li etse mosebetsi o moholo nakong e khuts'oanyane. Ha u ka lahlela leihlo mangolong ao re a fumaneng u tla kholoa matleng a moriana ona oa le-

Reka kajeno De Witt's Pills. Tefo ke 3/6 le 6/6. E kholo e nka boholo ba e nyenyane habeli le halefo.

For Kidney and Bladder Troubles

(LASTING BEAUTY IS ASSURED WITH COATS' CHAIN MERCER CROCHET

COLONIAL BANKING & TRUST COMPANY LIMITED

ESTABLISHED 1910

For Absolute Safety . . . When you entrust your savings to others you want to know that it is absolutely safe. That is what you can depend on with The Colonial Bank, which has been looking after your friends' money

Courtesy to all . . . The Colonial Bank offers a friendly, courteous service to all—if it's a few shillings or thousands of pounds-we treat you all as millionaires.

Ease of Investment . . . You don't have to learn the banking business before coming to us. Let The Colonial Bank arrange everything for you—safely.

Simple Procedure . . .

Banking with The Colonial Bank is straightforward
—simple—easy to understand. We work together as friends.

Good Rates of Interest . . .

Let The Colonial Bank make your money work for you. With The Colonial Bank you are assured of

COLONIAL BANKING

& TRUST COMPANY LIMITED

Corner SIMMONDS AND MARKET STREETS

BRANCHES: CAPE TOWN, DURBAN, PORT ELIZABETH, PRETORIA, EAST LONDON, GERMISTON, BENONI, KRUGERSDORP, PAARL, PIETERMARITZBURG, SPRINGS, UITENHAGE AND LONDON, ENGLAND.



A frock made of TOBRALCO always looks crisp and cool. This favourite Tootal cotton fabric can be washed, and boiled, over and over again, will wear for years, and resists the strongest sunshine. You can choose

from many beautiful colours, plain or printed. Like all Tootal fabrics, TOBRALCO is guaranteed.

TOBRALCO

a TOOTAL guaranteed fabric

vector and ventors are Serialeral Frails Marke

TEMPLES FOR TERMS

This Bedroom Suite

Deposit £6-0-0 Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections of Dining Suits, Kitchen-Suites Chesterfieds,

ONLY FROM

42 PLEIN ST. JOHANNESBURG

Masea A Phetseng A Etsa Bo 'Me' Ba Ikhants'ang


le phetse le thabile. Joale etsahoo lingaka le baoki kae le kae ba ho bolellang bo-'ma bana — nea lesea la hao PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. Tekanyo e nyenyane ea PHILLIPS e felisa kapele bohloko ba moca le mala butle-butle, empa ka 'nete e ca hlatsoa. Joale lesca le tla ikutlea le phetse hape le shebeha hantle. MESEBETSI E MENG EA PHILLIPS MILK OF MAGNESIA 1. Le tsoake lebeseng la khomo hore le tle le siloe hantle ka maleng le ho thibela lebese hore le se fetohe maft. 2. Fehohla marinini a lesea ka eona ha meno a lona a hlaha. 3. Tlotsa mageba a letlalong la lesea ka cona hore a nolofale hape a se be hobloko.





Wardrobes, etc.,

Makgosi Le Sechaba



Meyerton Swallows F. C. Beat Many Teams

(By A. A. Malefane) Over 200 saw the Swallows F.C. of Meyerton beat the Flying Squard F.C. of Kempton Park on Sunday September 10 at Meyerton sports ground. The first match which lasted only for 30 minutes ncied in draw-nil-nil. The final match of the "A" division started

1.5 p.m. The Flying Squard F.C. scored 2 goals before half-time. After half-time the Swallows F.C. resorted to their puzzlying system oring one goal after the other. The match ended 5-2 in favour of the Swallows.

friendly soccer matches. The B. F.C., P.O. Box 17, Meyerton. match started at 3.40 to 5 p.m. and ended in a 1-1 draw. The "A" From the look of things and gene ral talks, it seemed as if the Swallows were going to lose when the match started. They (the jama (Referee), J. S. Mafobokoa-Swallows) played the match with ne (Chairman), S. Mokgema (vice true sportsmanship spirit and it Capt.), P. Sebalo (vice-Sec.). ended 6-1 in their favour. The captain is S. S. Meje (local teacher and founder of the club).

The Swallows F.C. formed mainly of scholars and exscholars of our local schools, is doing well in the field of soccer and we are prepared to receive

FOR EYES

Satisfaction guaranteed.

Chaplin's test your eyes and make your glasses.

Established: 23 years.

Only address: Chaplin's Opticians, Ltd., 68 (b) Market Street. Johannesburg. (Opposite the Public Library)

On Sunday September 17 the challenges from any part of the munity School, 2nd basketball Swallows met the XI Experience Union. Address your corresponteam. C. one of the local clubs in dence to the Secretary, Swallows

The officials are Messrs. J. B match started at 3.40 to 5 p m Naught (President), S. S. Meje tional tour. They were fortunate (Captain), L. Mtambo (Treasurer) A. Malefane (Secretary), S. M. Ku

O.B.C.C. ELECTS **OFFICIALS**

At the 13th, annual meeting of the Orlando Brotherly C.C. held at the D.O.C.C. on Saturday, September 9, the following were elected office bearers: H. Butshingi, President; J. Malgas, vice-President; H. W. Nkula, Secretary: C. S. Botile, ass. Secretary; W. Sisilana, Captain; D. Nobengula vice Captain; G. Kwatsha Treasurer; assistant, C. T. Lusithi; T. Mhlauli, Manager.

New Board members include pionships. Messrs. D. Manona, G. Vanda, F. Liyengo, Z. Ndlebe and J. Mavuso. Delegates to the T.B.C.U. Messrs. H. Butshingi, C. S. Botile, H. W. Nkula and J. Malgas.

ONLY The "Stellenbosch" ft, sideboard with oval mirror,

SUBSTANTIAL CASH DISCOUNT

Ask for details of our Mail Order African Bursary.

with loose, upholstered seats.

nission scheme to P.O. Box 2553,

(PTY.) LTD.

P.O. BOX 2553 - CAPE TOWN.

Man 10 19

A COLLEGE **EDUCATIO** and qualify for a better job with more pay

An hour of study every day with a Union College Course can give you the education and training you need to get that better job.

Standards IV, V, VI, VII, and VIII. Junior Certificate, Matriculation, Agriculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and Typewriting. Also Dressmaking and Needlecraft (for women). Courses in all subjects including:

post this coupon for free information. TO THE SECRETARY, UNION COLLEGE, DEPT. P.O. BOX 3541, JOHANNESBURG.

Please tell me about your Home Study Courses. The Course I ware he

The standard I have passed is _____ _ My age is _ Please write clearly in CAPITAL LETTERS

team football 1-0; 1st basketball laagte. 14-10; all in favour of the Com-8-10 in favour of the visiting

rom the Community School were soccer. taken to Pretoria on an educasee the Prime Minister, Dr. D Malan at the Union Buildings who after having a brief chat with the principal, Mr. S. T. Mafoteams 4-0. ngosi and the Guide Lecturer of the pupils to render music.

PERSONALIA

QUAGGASLAAGTE SCHOOLS Serobatse, G. Msikinya, P. Klaaste RESULTS.—Recently the Zwart- and S. Mafongosi attended the school 9, second team 6. top Tribal School came to play T.A.T.U. conference at Klerksagainst the Community School's dorp recently Chief J. G. Sero-The results were as follows:— batse scored the highest farming Firt team football 2—0; Second produce this year at Quaggas-

-Interested

Basketball

First teams boys: 2-1; second Score 16:12 in favour of Irene,

JANE FURSE the Museum, Mr. Seabela, asked SCHOOL MEETS GEMSBOK-SPRUIT SCHOOL: It was on Sept. 23 when the two schools Mrs. D. Serobatse is on a visit played soccer and basketball. The to the Free State, Messrs. W. Jane Furse team beat Gemsbok-

away from mischief.

Among those present were

dames S. Nolutshungu (mother of

by singing an English piece en-

titled "Good Night Beloved."

JUVENILES TENNIS AT CROWN MINES

(By S. R. B. Sangela)

Mr. H. Nolutshungu, Welfare ing words to the competitors. He Assistant at Crown Mines, with pointed out that, parents should ten schools from surrounding F N. Mgulwa and Mr. B. M. Xatasi, staged the under 20 Tennis Cham-

This was the first of its kind Messrs. A. B. Malinga, W. Ditsie children watching their friends B. Siwani, I. Moroetlo (Welfare competing, and what was most admirable, was to see parents with great interest.

Assistant), Myburg (father of the winner), E. Majombozi, C. Diamond and S. Magwentshu. Mes-

Mr. Nolushungu is trying hard the organiser), Mdluli, V Sibiya to turnout future Transvaal players Q. Seboko, Brooker, Ditsie, Nkoin Cricket, Rugby, Tennis and Soccer. He also works hard to Mgulwa, M. Kumalo, M. Moimprove the standard of music nyane, S. Kale, L. Molefe, and E He made eiforts to get two float- Thowen. ing Trophies, one for women's singles and the other for men.

The games were as follows: Miss C. Moropa (19 years) beat Miss F. Seboko (15) 6-2, 6-4. ft x 3 ft. table and 4 small chairs 5-1. This competition was worth witnessing. Then followed a match between Messrs, E. Myburg Write for our big FREE catalogue (16 years) and M. Lupuwana (18) BW) and particulars of our com- The latter was victimised 3-6 3-6, 0-6. This was a fast match with the victim attacking and chopping, but Emmanuel was always there with his fine steady

FAR E. RAND MUSIC COMPETITION

St. Johns, Daggafontein and Payneville Public Schools are joint holders of the Far East Rand Anglican Schools music competition trophy. The competition was held on Saturday September 9 in the St. Andrews School, Payneville Location, Springs.

The competing schools were: St Cyprians, Vlakfontein conducted by Mr. C. Mphephuka; St Andrews, Payneville conducted by Mr. Tshaka; St. Johns, Payneville conducted by Miss Lee; St Augustein, Geduld conducted by Mr. Tshetlo; St. Johns, Daggafontein conducted by Mrs. E. A. Ma

OOGIES HAS STRONG SOCCER

TEAM

By J. C. M. Phaladi The beginning of the Football eason this year came with the pirth of a new football learn at Dogies styled the "Union Jack Football Olub." It is captained by Bons'able Joe. Vilane of the local Police staff, and is composed of the bigger boys of he St. Margaret's School, and local workers. This team boasts of being nvincible. It has played numerable matches and has so far lost none. The matches have been played as far afield as Silver-

ton, Pretoria. Perhaps some of the best matched ever played by this team were the ones played on their field on Sunday Sep. 17 against two divisions of visitors from Trichardt, "The Trichardt Walk Aways."



second eleven in football. Basketball

Jane Furse School first team 4. second team 0. Gemsbokspruit

of both schools.

THWENI SCHOOL VS GOOD sions; M. Letwaba (Sky Scrapper) HOPE: Playing at Good Hope D. Senne (Florida Kid) and L recently, Thweni School lost all Mataboge (Winnie Whisky) of V On September 22 fifty children the matches in basketball and hoogte played well. The score was 22:3 in favour of V. hoogte.

2nd teams girls: 68-9; 1st teams V. hoogte were C. Nkosi (Selina

-H. L. Mamosebo been inaugurated.

After the match Mr. W. Ditsie held here dramatic sketches and was called upon to say encourage drill displays of a high standard

the help of two Secretaries Miss allow children or encourage them districts participated, the Rooijan to play sport, for that keeps them | tjiesfontein senior intermediate

Tennis Union Board Sits To-day

A Board Meeting of the Transvaal Bantu Lawn Tennis Unior vill be held at the B. M. S. C Johannesburg on October 7 at 3

Matter for discussion: 1. Minutes and Matter arising therefrom; orrespondance; 3. Selection Team and Delegates for the S. A. Fournament and Conference to be The Glee Singers summarised held at East London; 4. Raising of funds; and 5. General business.

red-letter day for boys and girls proved to be a thrilling game. 0-2. BASKETBALL: In the B divi-

In the A's the best players from Rogers), S. Maoto (Durango Kid) and M. Mataboge (Tsetse-fly)

SOCCER: B's palyed a thrilling game. Irene proved superior by winning 3-1. In the "A" matches the score was 1-1.

ROOIJANTJIESFONTEIN SCH. FORGES AHEAD: The Rooijan jiesfontein School is rapidly taking progressive strides in social activities. Local teachers have put up a beautiful tennis court. Scout and Wayfarer movements have

During parents' day recently were shown.

and junior choirs took first prizes -By Willard T. Sam

CROWD-PLEASING FOOTBLL AT VAN DER BIJL PARK

VOORTREKKERHOOGTE VS Stars "B" played against Naughty IRENE: The 9th September was a Boys as curtain raisers in what Boys to recover and they lost Happy Stars won the match by

> At 2.30 p.m. Happy Stars "A" started with Hungry Lions "A" Despite a strong wind, players were able to control the ball, Happy Stars excelled in heading. A good example was a corner kick was headed in by "Ladies Times." match by 4-1.

After a short rest Happy Stars They started performing at 8.30 met Naughty Boys "A". This was a.m. and ended at 2.30 p.m. the match of the day, a heavy The Basuto chief Induna of battle taking place right from the Western Reefs entertained the o the end of the first half.

A big crowd attended soccer On resumption Naughty Boys matches at Vescor football ground, raised their standard but were un-Van der Bijl Park, Vereeniging on lucky within sight of the posts. Sunday, September 17, when This pressure exhausted both sides Happy Stars F.C. met Naughty and in a lapse that followed Boys of Houtkop Brick and Tile "Columbia Record" (Happy Stars Company and Hungry Lions of centre forward) registered 2 Lawley S.A. Clay Company. Happy goals in rapid succession. The time was too far spent for Naughty

Impressive Dance At Western Reefs

(By Wiston Isaac Banda)

The Basutos held a tribal dance at Western Reefs Gold Mine on by "Through the Window" that September 24. There were two visiting teams, one from Babrasco Happy Stars eventually won the Gold Mine and the other from Afrikander Lease Gold Mine.

eginning. There was no score up visiting teams. They all enjoyed refreshments including K.B.

GALVANISED BATHS

28 in.,

32 in.,

36 in...

PRIMUS STOVES

Noisy burner

Silent burner

40 in.

HENWOODS--for all your Home Needs ...

GALVANISED BUCKETS ea., 5/6 ea., 6/9 ea., 8/-. ALUMINIUM BASINS 14 in., ea., 9/6 MILLER LAMP GLASSES PYREX ea., 2/10 ea., 1/11 MUGS WHITE ENAMEL

White Enamel with lids ea., 12/3

DINNER PLATES

TOILET PAILS

White Enamel

FEA POTS Blc: enamel Ea, 12/6 KETTLES "JUDGE" BRAND Brown Enamel, to hold 3 pts. ea., 1/11

ea., 8/10 MILK JUGS, White Enamel, To hold 2 pts., ea., 7/1 RAT TRAPS metal ea., 1/3 ea., 9d. MOUSE TRAPS metal

ea., 25/3

еп., 30/-

ea., 31/3

ea., 30/3

ea., 23/11

P.O. Box 74-Pritchard St.-JOHANNESBURG.-Phone 34-4511

11 Market Avenue - VEREENIGING- Phone 24

HUT HOFFEE HOSTS BY 20% OR MO

THIS EASY AND TESTED



THE STRENGTH

IS UNCHANGED

Already the world price of coffee is reaching record levels—and the price will go higher this year, according to experts. Inevitably coffee—South Africa's national drink—is making serious inroads on the average family budget. Now, however, you can cut the cost of your coffee as much as 20% and more without loss of flavour, without loss of strength-just add Amalto.

THIS IS WHAT YOU DO:

TAKE ONE TABLESPOON OF AMALTO, ADD TWO TABLESPOONS OF COFFEE - USE THIS MIXTURE AS YOU WOULD YOUR FAVOURITE BRAND OF COFFEE- You will find that it gives you

the same strong flavourful coffee you have always enjoyed-yet saves as much as 20% and more on your coffee costs. Amalto costs only 1/6 per lb.! Just look at the saving! Remember, Amalto comes to you with the recommendation of South Africa's greatest coffee of 1929.

factory. Ask your grocer now for AMALTO!



AND THE FLAVOUR

SAVE 20%

OR MORE

IS THE SAME

THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns is 3/- per

inch, not more than 40 words. The rate for Trade advertisement is 8/6 per inch, and no advertise- AGENTS for the Bantu World are ment will be published unless cash postal order or cheque is sent with the advertisement.

All correspondence to:-The Advertisement Manager,

P.O. Box 6663, Johannesburg. SUBSCRIPTION RATES

12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- 3 months.

P.O. Box 6663, Johannesburg.

In Memoriam

SENYACO in loving memory of my beloved father who passed away on the 29th September, 1949. Sadly missed by his only Daughter Florence and David, son-in-law Inserted by Florence Magooa. 406-7-10

SENYACO in loving memory of our dearest Grand father William Senyaco who passed away on the 29th nyaco who passed away on the 29th September, 1949. Ever remembered by his grand children, Armistice, Abednego, (Dr.) Ambrose and Jonathan, Maria and Caroline. grand daughters' in law. Inserted by Jonathan Magooa.

SENYACO. In loving memory of our dearest grand-grand father William Senyaco who passed away on the 29th September, 1949. Ever remembered by his grand-grand children Florence, Maggie, David, William and Mpho. Inserted by Mpho Ma-406-X-7-10 gooa.

TOMBSTONE RUOELE .- The unveiling of the tomb

scone in loving memory of M. R. Ruoele, will take place on Sunday 15th October, 1950, at Sefanyeskraal, Rustenburg. Friends kindly accep this intimation. 400-X-7-10

LEFU KEKANA, Lucas Kekana u telile k

labohlano 1/2 22 tsa September, 1950. A patoa ka Sondaga mane White City Jabavu. Mahloko ho Mofumahadi oa hae Elizabeth (oa Molebatsi) le ba ntlo ea hae.-Samuel Kakane 396-X-7-10

g memory of my dear husban Will Rash Ware who passed away 30-9-96 gone but not lorgotte. Ware who passed ever remembered by his loving wife. Emma Ware,

4021X-7-10 SANNA T. SIBIYA: In loving memory of our beloved sister, who left us suddenly October 3rd, 1949. Ever emembered by mother, father brothers Johannes, Jacob Keith, Gordon and nieces. By J. Sibiya. 403-X-7-10

SITUATIONS VACANT

KILNERTON TRAINING INSTITU-TION: Private Bag 26, PRETORIA: Required for FIRST quarter, 1951 ZULU specialist for Training College, Ability to teach English arithmetic or History would be added recommendation. Applications to PRINCIPAL x-7-10

Coloured or Native foreman required for a newly established dry cleaning and laundry business, in Kroonstad. Applicants must have a first hand knowledge of both these types of businesses. Very good salary and prospects are offered. We also require work hands who are experienced, in laundry and dry cleaning Duties to commence the 1st December, please reply to Mr. H. Nathan, P.O. Box 116, Kroonstad, with copies of references. x-7-10

SUPERVISORS OF NATIVE SCHOOLS

Applications are invited from suitably qualified Native teachers for appointment to a post of Supervisor of Native Schools under the Transvaal Education Department. Successful applicants will receive salary in accordance with their qualifications on the same basis as Native teachers and will in addition receive an allowance of £96 per annum.

Minimum academic and professional qualifications for appointment to the post are (a) Recognized Teachers Certificate (b) Matriculation Certificate.

In addition a sound knowledge of English, Afrikaans and at least one Native language is essential. Applicants with less than ten years of satisfactory, certificated teaching experience in the Transvaal will not be considered for appointment.

Successful applicants will be required to serve a probationary period of twelve months. Applications should be submitted in duplicate on form T.E.D. 88, should be accompanied by copies of Certificates and testimonials held and must be endorsed "application for appoint-

ment as Supervisor.' Applications must be addressed to the Secretary, Transvaal Education Department, P.O. Box 564, Pretoria, and must reach him before the 31st October 1950.

x-7-10-50

SITUATIONS VACANT

WANTED

wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS-BURG. Good commission paid for spare-time work. For full particulars write to,

The Manager. Bantu News Agency, Box 6663, Johannesburg.

AFRICAN TEACHERS WANTED The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. 2 WITH B.A. plus professional qualifications to teach in Secondary and Training Schools. 3 with Matric or J. C. plus professional qualifications to teach in Primary Schools.

Apply: The Principal, Marist Brothers, Kutama, P.O. Makwiro, S.

X-21-10

T.C

Non-European to give instruction in cobbling. Salary in accordance with experience. Reply in writing to Cripples' Care Association, P.O. Box 566, giving details of qualififications.

KILNERTON TRAINING INSTITU. TION: SETSWANA specialist required for Training College, graduate preferred. Ability to teach general subjects in addition would be a recom- The Methodist Church of South Africa mendation. Duties to start first session 1951. Applications to Principal, P. Bag 26, PRETORIA. x-14-10

WANTED

A PHOTOGRAPHER to (ravel with the While U Wait Camera and a Bioscope. Apply: P. S. Kopeledi, c/o COMBINED SCHOOL - Primary Eastleigh Crush≥s, Box 187, Klerks-404-X-7-10

MPLOYEES required who have experienced knowledge of operating pot scouring machines. Only exparienced to apply to: 59, Fountain Road, Fordsburg, Johannesburg.

WANTED

By Bloemfontein Non-European Child Welfare Society

SOCIAL WORKER to work in the MAIL ORDER BUILDING MATERIAL Location Duties to commence Send applications with recent testimonials and qualifications by 1. October, 1950 to: Hon, Secretary Bloemfontein Non-Eu opean Child Welfars Society, P.O. Box 1136.

QUALIFIED lady teacher wanted for 4th quarter 1950 at Holpan Bantu United School, Golden Fleace. The applicant should be bilingual, able to conduct sports and sewing. State age, Denomination, experience etc. when applying Copies of testimonials should be enclosed who applying from Manager and Minis

Apply to: School Secy. Committee Holpan Bantu United School, P.O. Golden Fleece, Bothaville,

LEMANA TRAINING INSTITUTION. Applications for the Normal and Secondary Schools for 1951 should be sent in time to reach the Institution not later than the 31st October, 1950. Will teachers kindly advise scholars to apply now and not to wait for their examination results. Apply: The Superintendent, Lemana Training Institution, P.O. Louis Trichardt, Tvl.

APPLICATIONS are invited from African boys and girls who wish to prepare themselves for the Transvaal Junior Certificate in 1951. Boarding accommodation available all applications to reach the Principal. Tebediele Secondary School P. O. Koornpunt, via Naboomspruit on or before the 30th November, 1950. X-21-10

MISCELLANEOUS

HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 29/8 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 56A Market Street, Johannesburg.

x-28-7-51

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application:

H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg, Phone: 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes

ORDER YOUR RUBBER STAMPS

from us. We make your stamp in 2 days. Contact Tel. No. 34—2573, Rubber Stamp and Engraving Co. (Pty.) Ltd., 11 Nursery Road, Fordsburg. Rubber stamps will be osted to you post free. x-24-3-51

FOR HAWKERS AND FOR SHOPKEEPERS

Wholesale Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs Vests, all kinds of knitted wear clothing, etc., at lowest prices.-S. D LEVY, 105, Market Street, Johannes burg, P.O. Box 3764, Phone: 22-3036

MISCELLANEOUS

SETLOLO SA ATOOM

SENA ke setlolo se makatsang, se matla ho todisa Ditso melomo e nang le ditatsoa. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale. Komana e nyenyane 2/6 e kholo ke 4/6. Romela chelete ka poso ho: Gerrit Bakker (EDMS) Beperk.

Aptekers en Drogiste, P.O. Nylstroom kapa Warmbad kapa Naboomspruit.

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. En-quiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. Phone: 22—8625. T.C.

DRIVERS WANTED

You may never own a motor car bus or lorry but to know how to drive is one of the best investments. MOTALAMOBI DRIVING SCHOOL P.O. Box 83, Duivelskloof,

N. Transvaal. 310-x-11-11

NHLOPENKULU MISSIONARY INSTITUTION

COURSES

NONGOMA ZULULAND

Standards up to VII. Fees: £6/15/- per Term ...

HIGH SCHOOL-Standards VIII and IX (Junior Certificate). Fees: £8 per Term

We aim to provide a sound education based on Christian Principles in a healthy environment and fine modern buildings. The students' domestic needs are well

cared for, and the usual sports and other amenities provided.

December, 1950, or 1 January, 1951. NEW and second hand roofing from zink, also any other building material at cheapest prices, new and second hand. Quotations aree in charge.

Inquire: Abragam and Liondore 7 Rawbone Street, Ophirton, Johannesburg.

YOUR

PHOTOGRAPH

CAN be enlarged to any size-you wish. Send in to us your favourite picture, no matter how small it is, and let us enlarge it to any size you require. We can also colour your photo and frame it for you, to make a beautiful standing or hanging pic-ture. We also offer you quick service in developing and printing your

Obtain all your photographic requirements from us. Write to:-

The Practical Home Instructors,

P.O. Box 3067, Johannesburg.

Fortnightly - T.C.

BISMA.REX

All persons suffering from Rheumatism, Sciatica, Lumbago er muscular stiffness are strongly recommended to try Lloyds Bone and Nerve Liniment. It's famous formula brings quick relief. Price 2/6 from Rexall Chemists or 3s. posted from Rexall Drug Co. Ltd., Box 984, Port Elizabeth. F.N. x-1-9-51

FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6 £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Com-plete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3ft. £8. 10s. 0d., 3ft. 6in. £9. 10s. 0d. Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg.

S.A. Confidential Information and Advisory Services (Pty.) Ltd., 30—31
Barkly Arcade, 38 Market Street,
Johannesburg. Is open for enquiries
regarding anything concerning the
non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

FRED CLARK" SECONDARY BOARDING SCHOOL has a few vacancies in Form IV. (Joint Matric. Board Course.) Applications must be in by the 31st of October. Preference will be given to Transvaal Junior Certificated students. Yearly inclusive fee is £20, 10, 0d. Application for Form 1. (J.C.) will be considered as usual. Applications should be addressed to: The Superintendent "Fred Clark" Memorial Secondary Boarding School, P.O. Pimville, Tvl

MISCELLANEOUS

CALLING ALL MEN!

Vitality, new Energy, Blood defficiency restored by DIANA No. 103 Price 2/6; 5/-; 8/6; from DIANA LABORATORY, Box 33; Benoni.

THUSA MORENA BUS & DRIVING was held, the children made a good SCHOOL," Come to me to qualify as turn-out. a FIRST CLASS driver of Taxis. Out of a possible total of 57 Dulvelskloof, Tvl.

IMPORTANT NOTICE TO THE THE SHAREHOLDERS OF THE BANTU HOMES LTD.

HEREBY summon a special Genera Meeting of all the shareholders to meet and discuss the affairs of the company at the following meetings which I have called to meet in Durban Pietermaritzburg and Johannesburg areas as follows:-(a) Pietermaritzburg: School room

at George Town Edendale on the 28th October, at 2-3 p.m. (b) Durban: Fannin School Clement Township on the 29t

October at 2-3,30 p.m.

Johannesburg: Wemmer Hall the 4th November at 2-3.30 p.m. At each of these meetings th shareholders after the fullest examination of the books and the Ealance Sheet of the company will be aske: to make and pass appropriate resolutions to effect the to low-n purpose viz.

(1) Election of Directors, (2 Election of Secretary of the company. (3) Appointment of a Publi Officer of the company, (4) Appoint ment of the Auditor, (5) The electio of new Secretary, (6) Date of next Gene al Meeting .- P. ka L Sem (Managing Director).

DONALDSON ORLANDO COMMUNITY CENTRE

Applications are invited from Africans who are qualified and prepared to undertake the catering at the Donaldson Orlando Community Eric Fyfe (Swiss Mission). Centre, Orlando.

The Centre has an enrolment of about 1,000 members and serves as the focus of social life of the com-

The Premises contain a modern kitchen with an electric stove and scullery. Applicants are advised to call at the Centre and satisfy themselves of the facilities and requirements.

The following factols w ll b - take into consideration when considering the applications:-(a) Previous catering experience

(b) Previous business history: (c) The amount of capital available and its source;
(d) Ability to keep records;

(a) Where resident N.B. Preference will be given to a resident of Orlando, if other factors are equal. All applications must be addressed to the following address and must

not be later than 15th September The Secretary: Board of Trustee Donaldson Orlando Community

FOR SALE

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service be-tween Nancefield Station, Jabayu and Moroka Locations, as well as other Locations. For Further in-formation apply to the Advertiser P.O. Box 1744, Johannesburg.

FOR SALE

Winterveld Agricultural Holdings: 10 morgen well fenced 5 wires. Well with water. House containing 4 large rooms and outside kitchen built of large cement bricks with corrugated iron pitched roof.

Price £900. 0. 0. Deposit £250/£300. and balance monthly instalments of £5, 0, 0. Interest 5 per cent per annum.

Apply: Glover and Dyer (Pty.) Ltd., Box 317, Pretoria. Phone

LEGAL NOTICE

CITY OF JOHANNESBURG SPEED LIMIT

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Council, in terms of Section 30 (1) of the Motor Vehicle Ordinance, has fixed a speed limit of 35 miles per hour for motor vehicles in the following streets:-Kimberley Road, between the

Municipal Boundary and Melville Street; Stuart Road, between Central Avenue and Rudd Road Corlett Drive, between Rudd Road and Verdun Road; Empire Road Extension, between Jan Smuts Avenue and Kingdom Avenue Heidelberg Road, between Outspan Road and the Municipal Boundary Turffontein Road, between La Rochelle Road and Eastwood Street Extension; Rifle-Range Road. between Kimberley Road and Gertruida Street; Baragwanath Road, between the Pochefstroom Road and Main Reef Road.

These speed limits will take effect seven (7) days after the date of this

B. T. TINDALL, Acting Town Clerk 3rd October, 1950.

Centre, P.O. Box 97. JOHANNESx-7-11 BURG.

Orlando Inter-School Athletic Competition

Despite bad weather on Friday, September 29 when Orlando inter Primary Schools athletic meeting

Light Delivery and Passenger buses. points St. John's and Thembalihle (Methodist) 3. Henry (St. John's). J. BRONKHORST, P.O. Box 34, were joint first position holders with 18 points, followed by Holy 386-x-21-10 Cross with 17, Swiss Mission 16, mia (Methodist) 3. Joel (Thembalision). Methodist 10, St. Mary's 9, St. hle), Berchman 8, Salvation Army 6, Presbyterian 5, Ethiopean and St. John's B. 4 each and Mooki, Low Palmer and American Board each

Following are results:-100 Yds. Junior Girls

1, Ida Tshabalala (Swiss Mission) Glorina Kambule (St. John's) 3. ris Nohashi (St. Mary's). 100 Yds. Senior Girls

1. Sinna Hlongwane (St. John's) Thelma Kika (Low Palmer) 3. rene Sithole (St. John's)

200 Yds. Senior Girls 1. Ellie Cebekhulu (St. John's) 2 Lucy Msomi (St. Mary's) 3. Winnie Ntuli (Low Palmer) 100 Yds. Junior Boys

1. Aaron Shongwe (Thembalihle) Shadrack Pilane (Holy Cross) 3. John Mogampanyane (St. Mary's). Potato Race Senior Girls

1. Nancy Mokgopa (Salvation Army) 2. Sophia Mpane (Presby erian.) 3. Kernes Sibeko (Method-

Three Legged Race Senior Girls 1. Esther Rabotapi (Holy Cross) Carolina Mohapi (St. Joseph's) Cathrine Mathibela (American Three Legged Race Junior Girls

sion) 2. Elgina Gunguluza (American B.) 3. Gertrude Thusi (St John's B.). Sack Race Junior Boys 1. Thribus Tshabalala (St. John's)

1. Martha Chochoe (Swiss Mis-

2. Gideon Seemela (Holy Cross) 3. 100 Yds. Senior Boys 1. David Bulane (Thembalihle) 2 Johannes Mohlamme (Mooki) 3

APPROPRIATIONS

"MONEY." AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSOCIATION

Ballots drawn for week ending Friday, 29th September, 1950 Ballots for £50 Ioan (with suitable security) or cash value of £20 in

Section 1. Johannesburg "E"

Appropriation No. 9192, Share No. E119092; Appropriation No. 9463, Share No. E119363; Appropriation No. 7841. Share No. E117741; Appropriation No. 9147, Share No. E119047; Appropriation No. 222239, Share No. No. E222139; Appropriation No. 222631, Share No. E222531; Appropriation No. 220817, Share No.

E220717.

Johannesburg "D" Appropriation No. 5891 Share No. 5791; Appropriation No. 1713, Share No. 1613; (Re-draw). Appropriation No. 4478, Share No. 4378; (Re-draw) Appropriation No. 2117, Share No. 2017; A.M.A.B.S. Appropriation No. 114, Share No. 4378; (Re-draw Drew Appropriation No. 579, Share

East Rand Appropriation No. 1474, Share No. E.R.B.1374; (Re-Draw) Appropriation No. 995, Share No. 895. West Rand

Appropriation No. 388, Share No. 288; (Re-Draw) Appropriation No. 655, Share No. 555. Pretoria

Appropriation No. 1173, Share No. 1073; (Re-Draw A.M.A.B.S. Appropriation No. 190, Share No. 190: Re-Draw Appropriation No. 1226, Share No. 1126.

Bloemfontein 22/9/50 Appropriation No. 4273, Share No. 4274, A.M.A.B.S. Appropriation No. 0701, Share No. 0701.

Cape Town 22/9/50 Appropriation No. 7124, Share No. Z56924; Appropriation No. 5366. Share No. A55166; Appropriation No. 3623, Share No. B65658; Appropriation No. 5616, Share No. B69373; Appropriation No. 4981, Share No. C44981; Appropriation No. 7812, Share No. C47812 Re-Draw Appropriation No. 2012, Share No. B63086 Re-Draw Appropriation No. 9553,

Share No. C.49553. Durban 20/9/50 Appropriation No. 0940, Share No. 840; Re-Draw Appropriation No. 2835, Share No. 2735; Appropriation No. 2479, Share No. 2379.

East Lonodn 22/9/50 Appropriation No. 5058 ,Share No. Kroonstad 22/9/50

Appropriation No. 7951, Share No.

Paarl 22/9/50 Appropriation No. 2100, Share No. 82100. Port Elizabeth 22/9/50

No. 1483; Appropriation No. 31069. Share No. 1069. Worcester 23/9/50 Appropriat No. 0229, Share No.

Appropriation No. 21483, Share

Section II. Ballot for £250 loan (with suitable security) or cash value of £100.

Pretoria Appropriation No. 579, Share No. 479. All enquiries to be made to 24.

JHB. Tel. 34-1707/8/9.

Mylur House, 114 Jeppe Street

2 Martha Mokgosinyane (Ethiopean) 3. Elizabeth Tladi (Itirele) 4 Elizabeth Ndlovu (Salvation Emmanuel Memang (Holy Cross). Army)

220 Yds. Senior Boys 1. David Bulane (Them.) Hen-drick Ramahali (St. Mary's) 3. Jo-hannes Mohlamme (Mooki).

3. Nancy (Salvation Army) and Jacobeth (Presby.) 2. Ithalia Nxu-malo (Methodist) 3. Nicholine Ma-

1 Mile Senior Boys David Molothe (St. John's B.)

Billy Mohale (Salvation Army) Petro Khole (Thembalihle). 880 Yds, Race Senior Boys

1. Charles (Holy Cross) 2. Abel 440 Yds. Senior Boys 1, Elias (Swiss Mission) 2. Jere-

Bottle Race Senior Girls

Godfrey Ngema (St. Joseph's 3. Thomas Masinge (Swiss Mis-Wheelbarrow Race Junior Boys 1. Isaiah Moletsane (St. John's) 2. Marks Ntuthu (Swiss Mission) 1. Meriam Mahlangu (Methodist) 3. Albert Senye (St. John's).

Skipping Race Senior Girls

Skipping Race Junior Girls

Gertrude Thusi (St. John's B.) 3.

220 Yds. Junior Boys

1. Shadrack Pilane (Holy Cross)

Ida Tshabalala (Swiss Mission).

1. Sylvia Moerane (Methodist) 2.

zibuko (St John's).



BERETS AFRICAN SALES COMPANY (PTY.) LTD., Box 7261, Johannesburg, Box 4007, Cape Town

TO BE HEALTHY AND GAY

CURE YOURSELVES THE HERBAL WAY RHEUMATISM ANAEMIA CONSTIPATION.

HERLTHY AND GRY, CURE YOURGEN HERBAL WAY. TROUBLE **ASTHMA** OTHER

LIVER ACIDITY STOMACH

Write to: SOUTH AFRICAN HERBAL INSTITUTE

AILMENTS

11-14 OLD ARCADE BUILDING 100 MARKET STREET, - JOHANNESBURG - P.O. Box 2495 WE ARE HERBALISTS AND NOT MEDICAL PRACTITIONERS

CANVASSERS WANTED

313 Marshall Street.

Jeppestown.



BACK

Metsoalle Elelloana! Adrese es Mamasotho, Tsebang ke nnh Tallare ECONOMIC DEAPERS on bunyall Mose kapa na

chenchi o fumanoa ka

theko e bobebe

JOHANNESBURG koo Jeppe ha ho Tailare e phalang

DURBAN:

MABASOTHO Hape re na le diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana GRAMOPHONE YOUR OWN MUSIC WHEREVER YOU ARE! With a Gallotone Portable "220" you can enjoy your favourite music when and where you want it. The Gallotone "220" has the world-famous Garrard Spring Motor; also built-in Record Holder and Needle Sole Distributors for Africa-JOHANNESBURG: CAPE TOWN:

52 Long St. 332 West St. 28 Ninth Ave. P.O. Box 3695. B.W. 7/10

HE KNOWS WHAT'S BEST

GALLO


(AFRICA) LTD.

O TSEBA SE SETLE HAHOLO



De Luxe Champion

BICYCLE TYRES * LITHAERE TSA BAESEKELE



BANTU (WORID

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

LARGEST used motor DEALERS

Welcome visits from BANTU CUSTOMERS. Call at any of our BRANCHES

220 Eloff St., and c/r Main and Nugget Sts., Johannesburg.



nucleus of a Rugby team to town They should therefore shoulder lectors. New Zealand in the no distant the onerous task responsibly like future be a success! This is a wise step towards still tue of quality rather than quantity.

SPORTS ASSOCIATION TURNS OUT

IMPROVED PLAYERS

The Young Tigers sports Asso. | Among the best players in the

ciation inaugurated in April 1947 teams are "I cannot Understand"

has produced the best players in "Deliver the message" and "Se-

The Association's sports grounds Mr. G. S. Manthata, captain; Miss have been attractively designed E. P. Mongalo, secretary; Mr. A.

For all these improvements and M. Manthata, assistant; Mr. A. K.

progress much credit goes to the committee whose untiring efforts Manthata, assistant; Mr. H. S. Ma-

and efficiency have been noticed nthata, auditor; Mr. F. M. Leboho,

assistant captain.

Leeuwkraal Location. Until last rious treatment.

and "B" teams beat many visiting to buy jerseys.

themselves to be ruled by pre- tiative, a real "scoring machine." judice, petty differences and pro- Foreman Skunana is a fast run-

dare doubt their capabilities and sion. efficiency in implimenting their Good luck to those who will

June, when the Young Tigers "A"

teams, many people were not

aware of this Association.

by all members.

men and choose the stuff by vir- Johannesburg. mulating and encouraging the In the Union we have three cengame in South Africa. So I hope tres who, I think, are fit to don that the National Bantu Rugby the Bantu Springbok jersey and selectors now touring the Union in these are; G. Khomo, (Tvl) Forean endeavour to sift the best out man Skunana of Border and R.M. of the available material in all Kota (Tvl). The latter is the best the Provinces, are having their attacking centre in the country eyes wide open and never allow with plenty of brain work and ini-

ner and a venomous tackler but Nevertheless, these selectors are still immature. He can do well in men of experience in the game, as the wing position because of his well as integrity and I would not speed and utility in the back divi-

The committee is raising funds

1950 officials

Mr. S. H. Manthata, chairman;

By "Enthusiast"

******************** Natal vs Transvaal

Following are the names of the Natal team that played the 1950 finals match against Transvaal. Although they played a 0-0 draw, Natal won the Moroka Baloyi Trophy. They were ahead on points.

NATAL was represented by: Bob Masinga (Bob Spanel, the 'Keeper), Clifford Cele (Straits of Gibraltar), Cawood Masondo (Seven Days). Wakefield Mcoyi (Fire), Hezekiah Shongwe (Laghasha), Gideon Mbatha (Wuhlaka). Russel Thakgodi (Terror), Isaiah Mabaso (Whisky), Forbes Mtimkulu (Alleluiah Amen), Wilfred Ndimande (Fox), Vusumuzi Makhathini (Stadag My Kind), captain.

TRANSVAAL: A. Duze. C. D. Msikinya, M. Ramogasa, P. Mtimkulu, G. Makatelele, P. Mabela, L. Mpe, S. Taunyane, G. Dineka, S. Nkuta, L. Msi-

sassassassassassassa home debaters.

Steps Towards Orlando Sports Stadium

A representative council which will run the proposed Orlando sports stadium has been formed. It will represent all sporting organisations in Orlando. Rev. J. B. Webb, Mr. Rheinallt Jones, Mr. J. Lewin of the Witwatersrand University, Father Hardle (deputising for the Bishop of Johannesburg) and Mr. van Wyk. Assistant Director of the Institute of Race Relations, are members of

The Mayor of Johannesburg, Mr. J. Mincer, and Dr. Anning have also been invited, but no reply has been received as yet. A Board of trustees which will see to the welfare of the clubs and also report to the donors as to how their contributions have been used is to be formed soon.

It is also understood that when the stadium is established and maintenance costs have been covered, normal gate taking can always be apportioned to assist putting up stadiums in other Town-

B.M.S.C. TEAMS WIN AT B'FONTEIN

Five teams left Johannesburg last Friday by train to Bloemfon-tein where matches were played between the B.M.SC., the visitors

The results were as follows: In tennis B.M.S.C. won by 272 games, draughts 155 games, snooker 4 division, the result was 5-4 in favour of the Green Curties. won the table tennis by 39 games The debate was also won by the draw.

European judges and referees.

frames, billiards 183 pts. B.S.I

Lichtenburg

Results

and B.S.I. The competition was in again a busy day at Lichtenburg. tennis, draughts, snooker, billiards when the Lichtenburg Green title scrap four weeks ago. Given Johannesburg); table tennis and Curties were engaged in a chance, S.A. Bantu youth will debate. The last two were won strength-testing match against the maintain their own in the pugilis-Lichenburg Prim-Roses. In he B tic art.

The A teams played a 1-1

-A. S. Mokoto

New Association To Assist

Amateur Boxers

The Johannesburg and District Such officials are in great de-Non-European Amateur Boxing mand. Many tourneys have failed Madubula Darkies v Rand Leases; a meeting to be held to-day, Sat. and judges could not attend. All Jabavu Boys v Orlando Brotherly spent the last week-end visiting urday, October 7, at the Donaldson clubs interviewed are enthusiastic and Willows v W.N.T. Orlando Community Centre. This about the scheme and show readifollows an informal meeting of ness to support it.

Some clubs in Johannesburg and District held on September 16

The Coloureds Amateur Boxing City Deep v Orlando Brotherly.

Pioneers v Willows; Village Main is accommodated at 14th Avenue. when unanimous resolutions to its clubs have expressed their de-inaugurate such a new body were start to affiniate with the new asso- Cash; Libanon v West Rand.

At the Bantu Spor

onstitution to affiliate with the Johannesburg and District. Transvaal Amateur Boxing Association in due course. One important feature on the agenda is the election of members of the Executive Committee which will organise regular tourneys. For long many clubs have complained that intending boxers get very few contests and it is hoped that this will settle the matter.

It is understood from reliable

Pietersburg Results

(By "Impartial Spectator")

A record crowd of over 800 spectators watched Mphanlel F. draw 3 all with Pax College F. C. at the Mphahlele Sports Ground n September 23.

Pax College F. C. is reckoned the strongest school team in the Northern Transvaal, Early in September it trounced Pietersburg picked team 3-1 at Khaiso school Sports Ground.

The first goal was registered by "Telephone Exchange" Pax outside right, and at interval the score was 2-1 in favour of Mphahlele. Mphahlele goals were scored by "Jack London" the Mphahlele centre-forward.

Immediately after interval the Pax centre forward equalise i "Jack London" a night mare to the Pax folks scored the 3rd goal early during the second half. The score was 3-2 in favour of Mphahlele. At the eleventh hour "American Spoon" of Pax equalised, bringing the score to 3-3.



Printed by the Proprietors, The Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty.) Ltd., both of 11 Newclare Road.

GAMES

sources that this new association has the backing of the S.A. Ama-The Transvaal Bantu Cricket teur Boxing Association which Union starts its fixtures this weekhas recently started training non- end. Matches for October 8 and 15 are as follows:

Association will be inaugurated at when the few European referees Dobson XI v Luipaardsvlei, Reserve

Third Division We learn that the meeting will Jupiter v Orientals pen to all boxing clubs in Highlanders v Jabavu Old Boys on his arrival. He was greeted by and Hard Cash v Pioneers.

may undertake a contract to come and fight in South Africa in Leonard Neill-Benny Singh promotion later this year.

Another proposed tour is that of the South African non-European middle-weight champ, Jolting Joe of Sophiatown whose manager is Mr. Gilbert Moloi. Arrangements are being made for Joe to fight in

BIG FIGHTS

POSSIBLE FOR

S. A. BOXERS

Freddie Dawson, the Negro pro-

fessional boxer who is rated num-

The name of Jolting Joe has been very much in the news this year. He has twice defended his title successfully against the "Orlando Terror" Simon Greb Mtimkulu who lost on a t.k.o. and k.o. Mtimkulu has since abandon-Sunday, September 24 was ed fighting in the middles. He (Greb) knockedout the welter

BHEKUZULU SEES NATAL PLAY FINE FOOTBALL

on Thursday September 28 accome The tour is planned for 1952: panied by Prince Richard ka Dinizulu and Prince Simon Zulu
Chief Cyprian's purpose in coming
vaal 11-6. W. Province 9. North Chief Cyprian's purpose in coming Border 14; Griqualand West 6, W to the Rand was to see the finals West Cape 6; E. Province 19 of the Moroka-Baloyi Cup inter- Union 3. provincial competition.

Apart from attending to his personal affairs, Chief Bhekuzulu African townships in Johannes burg among them being Morok

At the Bantu Sports Club, the pavilion had been warned to pay South. the necessary respect to Cyprian an uproarious Bayede!

Brakpan BANTU LOG

ber two lightweight in the world Following is Brakpan Bantu Football Association Reserved League first round log for the U.F.P. trophy competitions:-

	P.	W.	L.	D.	Pts.
Rangers	8	6		2	
H.L.H. Brave Lions	8	5	2	1	11
summerson Callies	8	4	1	3	11
Vhite Roses	8	3	2	3	11
Hoskinson Stars	8		3	3	7
I.L.H. B. Lions 'C'	8			3	7
. Rainbows	8	2	4	2	6
kylarks	8	1	3.	4	6
ston Villa	8	0.	8	0	-0-

	dunior Fropiny Log											
	H.L.H.B. Lions	9	6	1	2 14							
	S.A.P. Eagles	9	6	1	2 14							
ı	Sky Larks	9	6	3	0 12							
ı	Summerson Callies	9	5	3	1 11							
1	Jubert Rainbows	9	4	2	3 11							
ı	H.L.H.B. Lions	9	3	5	1 7							
1	Rangers	9	2	4	3 7							
1	Hoskinson Stars	9	2	5	2 6							
ı	White Roses	9	2	5	2 6							
ı	Aston Villa	9	2	7	0 4							

Rugby Results From Port Elizabeth

Following are last Monday's re ults in the South African non-Prince Cyprian Bhekuzulu ka
Dinizulu arrived in Johannesburg
by car from the Zulu Royal Kraal
Springbok XV for New Zealand.

Springbok XV for New Zealand.

Usuke wabonana nathi?

Uma kungenjalo kuyoba amaviki nje.

HERE'S AN OPPORTUNITY!!

25,000 sensible shoppers are

already using our popular layby system-Come in today and make all your enquiries.

SAVE 37% BY BUYING FROM US AND AT THE SAME TIME YOU'RE BUYING ONLY THE BEST.

WE SPECIALISE IN MEN'S AND BOYS CLOTHING

By buying from "TRANSVAAL STORES" at "TRANSVAAL STORES" "SALES" prices you are already paying far below the usual selling price—then, should you want to pay off on large purchases all you do is pick your goods as much as you require, make a small deposit and pay off as it suits you - Now the most important things to remember are :-

- (1) We make no extra financial charges.
- (2) You sign no hire purchase agreements.
- (3) We require no securities.
- (4) By saving approximately 372% it takes almost half the time to pay off, than under normal terms arrangements.
- (5) You can increase your layby when and as you please, without an extra deposit-especially with prices rising
- (6) You can take any amount of clothing out of your layby as long as you leave the original deposit.

and remember you're dealing with outfitters who sell only the finest in clothes with makes such as "R EX TRUEFORM", VOLTEX, EMBASSY, PERSONALITY, TIGRADE Suits and Sports coats, PANT Z. TOPS, REX ROYALS, AND BRADS FLANNELS-CLUB, CARLTON KENBERN SHIRTS-JOHN DRAKE, JAMES BRADBURY, PRESIDENT SHOES-PYRAMID HANKIES-STETSON, BATTERSBY HATS ETC., ETC.

HERE ARE A FEW EXAMPLES

LOUNGE SUITS

Hand tailored by Voltex, Tigrade and Tropicool. The suit for all occasions in a variety of neat stripes, pinheads and birdseyes. Double and single breasted.

PRICE FROM £9-19-6

VOLTEX, STANGLO AND TROPICOOL SPORTS COATS

Each garment hand tailored in the finest English tweed. Our stocks of colours, patterns and sizes are unlimited.

PRICE FROM 69/6

WORSED FLANNEL TROUSERS

In grey and fawn, tailored with extension belts and full "Tautex" rubber lining. All sizes.

PRICE 39/6

TRANSVAAL STORES

CORNER PLEIN AND HOEK STREETS 65a PRINCES AVENUE CORNER VOORTREKKER ROAD AND CAVENDISH STREET 4 SECOND AVENUE CORNER CHURCH AND VAN DER WALT STREETS CORNER CHURCH AND BOSMAN STREETS

JOHANNESBURG. BENONI. BRAKPAN. SPRINGS. PRETORIA. PRETORIA.





"A healthy childbirthand such a fine baby..."

This father is happy now, because he was wise before the baby was born. He kept a bottle of 'DETTOL' in the house, and when the time came the nurse used it to prevent infection. 'DETTOL' is used in homes and hospitals everywhere to guard against the danger of infection at childbirth.

NOTE: Always look for this bottle when you buy 'DETTOL'

Do as the Doctor tells you and use

Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1097, Cape Town.



Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.